



PRIVREDNA KOMORA KANTONA SARAJEVO



Stanje privrede

u Kantonu Sarajevo u 2015. godini i
na početku 2016. godine

S A D R Ž A J

UVOD.....	3
1. USLOVI PRIVREĐIVANJA	4
1.1 JAVNE FINANSIJE.....	6
1.1.1 <i>Indirektni porezi (BiH)</i>	6
1.1.2 <i>Direktni porezi i ostali neporezni prihodi (FBiH)</i>	9
1.2 CIJENE	10
1.3 FINANSIJSKI SEKTOR.....	12
1.3.1 <i>Bankarski sektor</i>	12
1.3.2 <i>Tržište osiguranja</i>	13
1.3.3 <i>Mikrokreditni sektor</i>	15
1.4 DIREKTNA STRANA ULAGANJA	16
2. REALNI SEKTOR.....	18
2.1 INDUSTRIJA.....	18
2.2 POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI SEKTOR.....	21
2.3 ŠUMARSTVO	24
2.4 GRAĐEVINARSTVO.....	25
2.4.1 <i>Visokogradnja</i>	26
2.4.2 <i>Niskogradnja</i>	26
2.4.3 <i>Građevinski radovi u inozemstvu</i>	27
2.5 UNUTRAŠNJA TRGOVINA	28
2.6 VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA	29
2.6.1 <i>Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u Kantonu Sarajevo</i>	30
2.6.2 <i>Vanjskotrgovinska razmjena Kantona Sarajevo prema međunarodnoj klasifikaciji ekonomske namjene proizvoda (BEC)</i>	31
2.6.3 <i>Vanjskotrgovinska razmjena sa ekonomskim grupacijama zemalja</i>	31
2.7 TURIZAM I UGOSTITELJSTVO	33
2.8 SAOBRAĆAJ I INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE	34
2.8.1 <i>Željeznički saobraćaj</i>	34
2.8.2 <i>Cestovni saobraćaj</i>	34
2.8.3 <i>Avio saobraćaj</i>	35
2.8.4 <i>IKT sektor</i>	35
2.9 KOMUNALNA PRIVREDA.....	36
2.10 TRŽIŠTE RADA	37
2.10.1 <i>Zaposlenost</i>	37
2.10.2 <i>Nezaposlenost</i>	39
2.10.3 <i>Plaće</i>	39
3. REZIME.....	41
4. PRIJEDLOZI	42
5. TENDENCIJE PRIVREDNIH KRETANJA NA POČETKU 2016. GODINE	44
PRILOZI	46

PRILOZI

TABELE

Tabela I	Osnovni indikatori poslovanja u Kantonu Sarajevo i Federaciji BiH u periodu I-XII 2015
	Stope rasta/pada industrijske proizvodnje po granama u Kantonu Sarajevo za period
Tabela II	2013-2015
Tabela III	Izvoz najzna ajnijih kantona/flupanija (2015. godina)
Tabela IV	Uvoz najzna ajnijih kantona/flupanija (2015. godina)
Tabela V	Vanjskotrgovinska razmjena po glavi stanovnika (2015. godina)
Tabela VI	Nezaposlena lica prema stru noj spremi u KS za period 2008-2015
Tabela VII	Osnovni indikatori poslovanja u 2016. godini u KS i FBiH

GRAFIKONI

Grafikon I	Finansijski rezultati bankarskog sektora u FBiH za period 2002-2015
Grafikon II	Premije osiguravaju ih dru-tava u FBiH za period 2001-2015
Grafikon III	Proizvodnja i prodaja -umskih sortimenata u KS za period 2000-2015
Grafikon IV	Indeksi vrijednosti izvr-enih gra evinskih radova u FBiH za period 2010-2015
Grafikon V	Uvoz/Izvoz KS za period 2008-2015
Grafikon VI	Dolasci i no enja turista u Kantonu Sarajevo u periodu 2008-2015
Grafikon VII	Dinamika zaposlenosti i nezaposlenosti u KS za period 2008-2015
Grafikon VIII	Prosje ne neto pla e u KS i FBiH za period 2008-2015

UVOD

Privredna komora Kantona Sarajevo tradicionalno, zavr-etkom svake poslovne godine, sa ini Analizu poslovanja privrede Kantona i -ire, sa namjerom da informi-e svoje lanove i organe Komore, vlasti na svim nivoima u FBiH, javnost, kao i druge zainteresirane subjekte o ostvarenim efektima poslovanja u prethodnoj godini i rezultatima na po etku teku e godine.

Analiza sadrflji najzna ajnije indikatore poslovanja uz osrvt na uslove i ambijent u kojima se poslovalo u 2015. godini, a posebno sa aspekta kakav je uticaj na privredna kretanja ostavila vrlo sloflena politi ka situacija u BiH, pa i situacija u zemljama okrufljenja te naru-eni finansijski tokovi kojima je pogo ena EU.

Cilj izrade Analize je da se, na osnovu prezentiranih podataka, -to realnije ocjeni stanje u kojem se nalazi privreda Kantona i -ire. Na osnovu takve ocjene donijele bi se konkretne mjere na ublaflavanju posljedica i otklanjanju problema u poslovanju izazvanih globalnom ekonomskom krizom.

Iako je Analiza prvenstveno namijenjena lanstvu i organima Komore, ona može posluftiti Vladi i Skup-tini Kantona Sarajevo i Gradskoj upravi Grada Sarajeva kako bi imali uvid u realno stanje unutar ve ine privrednih djelatnosti u Kantonu Sarajevo i Federaciji BiH a sve u cilju dono-enja odgovaraju ih mјera i poduzimanja odgovaraju ih aktivnosti za napredak privrede.

Tako er, Analiza e posluftiti privrednicima Kantona da uporede rezultate poslovanja svojih dru-tava sa stanjem u granama i djelatnostima u okviru kojih posluju.

U izradi Analize kori-teni su podaci zvani nih izvora: Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, Federalnog zavoda za statistiku, Agencije za statistiku BiH, Vanjskotrgovinske Komore BiH, Centralne Banke BiH, FIPA-e, Agencije za bankarstvo FBiH, Uprave za indirektno oporezivanje (UIO), Agencije za nadzor osiguranja FBiH, Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, odjeljenja za makroekonomsku analizu UIO, Me unarodne banke za obnovu i razvoj (Doing Business izvje-taj) internet baze poslovnih informacija, kao i podaci nekih nezvani nih izvora kao -to su: razni magazini i asopisi (Business Magazine, Svijet osiguranja, Banke i sl.), te podaci sa kojima Komora raspolaflje i koje je prikupila, u neposrednim kontaktima, od svojih lanova.

Veliki problem u izradi ove Analize predstavljaljao je ka-njenje u objavljinju podataka kad je rije o statisti kim podacima kao i nemogu nost besplatnog preuzimanja finansijskih podataka sa web stranice finansijsko-informati ke agencije. Tako er, problem predstavlja i neistovremeno objavljinje podataka za odre eni period unutar statisti kih agregata -to prilikom njihove obrade onemogu ava dono-enje odre enih zaklju aka i ocjena kada je u pitanju privreda kao cjelina.


Sastavni dio Analize su i prilozi u kojima su sadrflane tabele i grafikoni koji detaljnije prikazuju kretanja indikatora pojedinih djelatnosti.

1.

USLOVI PRIVREĐIVANJA

Prema rezultatima istraživanja nekoliko meunarodnih institucija, Bosna i Hercegovina je u protekloj 2015. godini, u odnosu na godinu ranije, ostvarila pozitivne rezultate u pogledu lakoće poslovanja, ekonomskih sloboda i prosperiteta, dok je po pitanju korupcije i konkurentnosti na-a zemlja nazadovala za nekoliko pozicija. Tako je prema izvještaju Svjetske Banke o lakoći poslovanja (Doing Business 2016) Bosna i Hercegovina u 2015. godini zauzela 79. mjesto među 189 zemalja svijeta, što predstavlja napredak za 3 pozicije u odnosu na 2014. godinu. Najlože mjesto BiH je zauzela u pokretanju biznisa (175.), a najbolje u rješavanju nelikvidnosti (38.). Prema plaćanju poreza BiH je tek 154. zemlja na svijetu. Od zemalja u regiji, kada su uslovi poslovanja u pitanju, najbolje je plasirana Slovenija, koja je zauzela 29. mjesto. Hrvatska je 40. Crna Gora 46. a Srbija na 59. mjestu. U pogledu ekonomskih sloboda Bosna i Hercegovina je u 2015. godini prema godišnjem izvještaju Fraser instituta iz Kanade napredovala za 2 pozicije te zauzima 78. mjesto od ukupno 156 zemalja svijeta. BiH je uspjela da nastavi kontinuitet poboljšavanja ekonomskih sloboda po evropski od 2005., kada je bila rangirana na 101. poziciji. Dalje, Bosna i Hercegovina se nalazi na sredini liste (80. mjesto od 175 zemalja svijeta) percepcije percipirane korumpiranosti, koju je objavila meunarodna nevladina organizacija Transparency International. Prema ovoj listi sve zemlje iz regionala su bolje rangirane od Bosne i Hercegovine, samo je na Kosovu i u Albaniji korupcija više zastupljena u odnosu na naše zemlje. Istraživanje britanskog instituta Legatum pokazuje da se Bosna i Hercegovina u 2015. godini nalazila na 86. mjestu kada je u pitanju prosperitet naše zemlje što je u odnosu na poziciju 91 iz 2014. godine napredak za 5 mesta. Institut Legatum je istraživanje bazirao na osam različitih kriterija kao što su ekonomija, poduzetništvo i prilike, obrazovanje, vlada, sigurnost, zdravlje stanovnika, liječničke slobode i socijalni kapital. Podaci Svjetskog ekonomskog foruma pokazuju da je u 2015. godini Bosna i Hercegovina u pogledu konkurentnosti zauzela 111. mjesto na listi od ukupno 140 zemalja svijeta, što je pad za 24 mesta u odnosu na poziciju iz 2013. godine (BiH u 2014. godini nije obuhvaćena istraživanjem).

Grafikon 1. Indeks globalne konkurentnosti (GCI 2015-2016)



Izvor: Svjetski ekonomski forum

Indeks ukupne konkurentnosti, koji se kreće u rasponu od 0 (lože) do 7 (izvrsno), za Bosnu i Hercegovinu iznosio je 3,7 a formira se od ocjene 12 pokazatelja: institucije, infrastruktura,

makroekonomsko okrušenje, zdravstvo i osnovno obrazovanje, visoko obrazovanje, efikasnost tržišta roba, efikasnost tržišta rada, razvoj finansijskog tržišta, tehnološka spremnost, veličina tržišta, poslovna sofisticiranost i inovacije. Na grafikonu je prikazana razvijenost pokazatelja naše zemlje u odnosu na zemlje u fazi razvoja i pristupanja EU¹.

Dinamika ekonomskog rasta u BiH je u najvećoj mjeri određena kretanjima u privredama zemalja EU i neposrednog okrušenja. Prema izvještaju Direkcije za ekonomsko planiranje, bh ekonomija je u 2015. godini zabilježila trend rasta ekonomskih aktivnosti od 3% u odnosu na 2014. godinu. Rast realnog BDP-a u četvrtom kvartalu 2015. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine (2,1%), uz rast industrijske proizvodnje na godišnjem nivou (3,1%), prosječnu stopu realnog rasta prometa na malo u četvrtom kvartalu na godišnjem nivou (5,2%), te rast izvoza u 2015. godini (3,5%) podržavaju u potpunosti navedeni trend rasta ekonomskih aktivnosti. Međutim, posljedica povećanja ekonomskih aktivnosti jeste prije svega niska osnovica iz prethodne godine uslijed pada aktivnosti izazvanog poplavama.

U Kantonu Sarajevo, pokreta ekonomskog oporavka u 2015. godini bila je vanjska trgovina, građevinarstvo i turizam. Od početka prošle godine, sarajevski kanton bilježi kontinuiran trend rasta izvoza, a istovremeno smanjenje uvoza. Na kraju 2015. godine izvoz Kantona Sarajevo bio je za 5,9% veći od izvoza iz 2014. godine a deficit i uvoz su se smanjili za 7,4% odnosno 3,7%. Uočen je pozitivan trend kako u proizvodnji, tako i u doprinosu ukupnom izvozu Kantona Sarajevo u drvoprerađivačkoj i metaloprerađivačkoj industriji, građevinarstvu, IKT sektoru, turizmu, farmaceutskoj industriji i drugim djelatnostima koje su prepoznate kao potencijali ekonomskog razvoja jer otvaraju mogućnosti zapošljavanja velikog broja radnika. Građevinske firme na nivou Federacije BiH, koje u najvećoj mjeri imaju sjedište u Kantonu Sarajevo, ostvarile su za 5% veću vrijednost izvoza u odnosu na rezultate postignute u 2014. godini. U turizmu, kao jednoj od perspektivnih grana, kontinuirano se bilježe pozitivni pomaci, tako da je 2015. godine Kanton Sarajevo posjetilo za 21,5% više turista u odnosu na 2014. godinu, a istovremeno je ostvareno 20,3% više novčanog dohotka.

Ono što je posebno značajno za analizu ukupnog privrednog okrušenja u Kantonu Sarajevo, su trendovi vezani za dinamiku industrijske proizvodnje. Na početku 2015. godine, zabilježen je veći obim industrijske proizvodnje u odnosu na početak 2014. godine za 2,2%, ali taj trend rasta nije se nastavio tokom godine tako da je ukupna vrijednost industrijske proizvodnje na kraju 2015. godine bila manja za 1,8% u odnosu na godinu ranije. Na smanjenje ukupnog obima industrijske proizvodnje u Kantonu Sarajevo najviše je uticalo pad proizvodnje u rudarstvu od 76,1% ali i pad proizvodnje prehrambenih industrija od 3,6%. Nasuprot ovih iskazanih kretanja, u dijelu proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom i plinom u 2015. godini ostvaren je veći nivo proizvodnje za 6,8% u odnosu na godinu ranije. U trgovini na malo, koja zapošljava veliki broj radnika, u prvom polugodištu zabilježen je pad prometa od 2,1% u odnosu na prvu polovinu 2014. godine. Iako je na kraju druge polovine 2015. godine došlo do pada cijena nafte na svjetskim tržištima od 8,2% u novembru i 15,2% u decembru što je dovelo do pada cijene prevoza, hrane i pitoma, te odjeće i obuće u bh. ekonomiji, prijevodu se očekivao rast potrošnje domaćeg stanovništva, ipak se to nije odrazilo na povećanje prometa u trgovinama na malo u Kantonu Sarajevo koje su na kraju godine ostvarile za 4,2% ili 114 miliona KM manje prometa nego godinu ranije.

Na tržištu rada u Kantonu Sarajevo još uvijek su prisutni negativni trendovi koji se odražavaju smanjenjem zaposlenosti i rastom nezaposlenosti. U prvom polugodištu registrovan je pad zaposlenih od 4% u odnosu na prvi dio 2014. godine, prijevodu se broj nezaposlenih porastao za

¹ Albanija, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunija, Srbija i Turska.

0,9%. Stopa nezaposlenosti, koja je u junu iznosila 36,7%, nastavila je da raste do kraja godine, da bi u decembru 2015. godine iznosila 37,3%. Najvi-e radnih mjesta je izgubljeno u proizvodnim djelatnostima, odnosno u realnom sektoru, dok je javni sektor zadrflao i dalje visok nivo zaposlenih, o emu svjedo i omjer izme u zaposlenih u realnom i javnom sektoru od 50,4%:49,6%.

Poslovni ambijent u BiH uveliko zavisi i od realizacije ciljeva iz Reformske agende, koju sprovode svi nivou vlasti u Bosni i Hercegovini. Vlada BiH je do sada² provela 28% ciljeva iz agende, tako da je jedan dio Reformske agende ve pretvoren u regulatorni okvir, odnosno u zakone. Novim Zakonom o privrednim dru-tvima Federacije BiH (Sl. novine F BiHö, broj 81/15 od 21.10.2015. godine), koji je stupio na snagu 22.10.2015. godine, a njegova primjena je otpo eli protekom 60 dana od njegovog stupanja na snagu, osniva ki kapital sa dosada-njih 2.000 KM smanjen je na 1.000 KM.

Privredna komora Kantona Sarajevo je u okviru projekta LIFE koji provodi Grupacija Svjetske banke, uz podr-ku Britanske ambasade Sarajevo, realizovala niz aktivnosti sa ciljem unapre enja poslovnog okrufljenja kroz uvo enje jednostavnijih administrativnih procedura i pruflanje boljih usluga investitorima. Ove aktivnosti sprovedene su u cilju podr-ke op inama i kantonima u privla enju investicija i podizanju poslovne konkurentnosti privatnog sektora kroz smanjenje tro-kova poslovanja i pove anja transparentnosti rada uprava. Implementacija projekta LIFE u BiH e trajati do 2018. godine, nakon ega se o ekuju konkretna pobolj-anja koja e pomo i privatnom sektoru da bude uspje-niji i razvijeniji, otvoriti nova radna mjesta i po-alje poruku da je Bosna i Hercegovina potfleljno mjesto za poslovanje.

U narednom dijelu ukazuje se na klju na podru ja koja uti u na uslove privre ivanja i efikasnost poslovanja privrede. *Pregled kretanja osnovnih indikatora poslovanja u Kantonu Sarajevo i Federaciji BiH za period I-XII 2015. dat je u prilogu (tabela I).*

1.1 JAVNE FINANSIJE

U nastavku Analize može se vidjeti koliko je u protekloj godini Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UIO BiH) prikupila sredstava po osnovu poreza na dodanu vrijednost, akciza, carina i putarina, te koliko je Porezna uprava FBiH prikupila sredstava po osnovu direktnih poreza.

1.1.1 Indirektni porezi (BiH)

Prikupljeni bruto prihodi od indirektnih poreza (carine, akcize, PDV, putarina i ostali prihodi i naknade) iznosili su 6.353 miliona KM, to je za 113 miliona KM ili 1,8% vi-e u odnosu na bruto prihode prikupljene u 2014. godini. Uprava je u toku 2015. godine privredi vratila 1.095 miliona KM povrata po osnovu svih vrsta indirektnih poreza, tako da su neto prihodi raspore eni korisnicima, a to su drflava, entiteti i Distrikt Br ko, iznosili u 2015. godini 5.258 miliona KM.

Godi-nja dinamika i iznosi naplate indirektnih poreza, po vrstama, u 2015. godini za nivo BiH dati su u narednom tabelarnom pregledu:

² Meunarodna konferencija "Izgledi za napredak: Vision BH for 2020", 16.05.2016.godine.

Tabela 1:Pregled napla enih prihoda na jedinstveni ra un po vrstama u 2015. godini				
Vrsta prihoda	Bruto prihodi (KM)	Indeks 2015/2014	U e- e bruto prihoda u ukupno napla enim prihodima	Izdvajanje povrata iz bruto prihoda
Porez na dodanu vrijednost (PDV)	4.338.537.364,59	99,4	68,3%	24,9%
Akcize na uvozne proizvode	964.718.445,14	107,8	15,2%	0,1%
Akcize na doma e proizvode	449.578.167,96	107,8	7,1%	1,3%
Carinske dadfbline	245.418.856,53	102,0	3,9%	0,4%
Putarina	320.459.246,43	107,8	5,0%	0,5%
Ostali prihodi i naknade	18.657.038,06	104,2	0,3%	42,0%
UKUPNO	6.337.369.118,71	101,7	99,7%	17,3%
Neuskla eni prihodi	16.455.901,68	270,0	0,3%	0,0%
UKUPNO	6.353.825.020,39	101,8	100,0%	17,2%

Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje BiH

PDV

Naplata PDV-a, kao osnovnog izvora prihoda od indirektnih poreza (sa u e- em od 68,3%), iznosila je 4.338 miliona KM (bruto) ili 28 miliona KM manje u odnosu na 2014. godinu, -to predstavlja pad od 0,6%. Udio povrata PDV-a u bruto prihodima u 2015. godini je iznosio 24,9%, -to predstavlja pad udjela povrata za 1,6 p.p. u odnosu na povrat iz 2014. godine. Povrati PDV-a obveznicima su smanjeni za 14,4 miliona KM ili za 1,4%, dok su povrati me unarodnim projektima smanjeni za 40,4% ili za 61,7 miliona KM. Kumulativno stanje PDV dugova po osnovu prijavljenog a nepla enog PDV-a na dan 31.12.2015. godine iznosilo je 351,4 miliona KM. Ukoliko se isklju i naplata starog duga, kumulirani novi neto dug u 2015. godini iznosio je 440,9 miliona KM.

Tabela 2. Udio povrata u bruto prihodima od PDV-a								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
% povrata PDV-a	23,0%	24,5%	19,3%	21,6%	21,6%	24,1%	26,5%	24,9%
% povrata obveznicima	21,8%	22,1%	17,3%	19,2%	19,4%	21,5%	23,0%	23,0%
% povrata PDV-a me unarodnim projektima	1,1%	2,2%	2,0%	2,4%	2,1%	2,7%	3,5%	-

Izvor: Odjeljenje za makroekonomsku analizu UIO; Bilten br.115

Od po etka primjene zakona o PDV u BiH (1.januar 2006. godine) zaklju no sa aprilom 2015. godine, dug po osnovu prijavljenog, a neupla enog PDV-a iznosio je 887 miliona KM, a kada se ovom iznosu doda 80 miliona KM, koliko iznosi naknadni teret prinude, onda dolazimo do kona nog dugovanja od 967 miliona KM. UIO BiH je do sada naplatila 66,7% od ukupnog iznosa dugovanja i naknadnog tereta prinude (645 miliona KM), tako da trenutna dugovanja iznose 322 miliona KM i to duguje 10.640 obveznika iz BiH. U navedenom periodu, UIO BiH je naplatila 57 miliona KM zateznih kamata ili 73% od ukupno obra unatog iznosa zateznih kamata. Za sve duflnike koji duguju iznose ve e od 25.000 KM, UIO je sve podatke o dugovanjima i preduzetim mjerama u postupku prinudne naplate dostavila Tuffila-tvu BiH na dalje postupanje. Privredna komora je u estvovala u inicijativi izmjene Zakona o PDV-u, koja se odnosi na obveznike koji ostvaruju godi-nji promet roba i usluga (bez PDV-a) do 1 milion KM. Prema ovoj inicijativi obveznici bi pla ali PDV po napla enoj umjesto izdatoj fakturi za isporu ene robe i pruflene usluge, te imali bi pravo na odbitak ulaznog poreza tek u onom trenutku kada svom dobavlja u plate primljene robe i usluge. Tako er, rok za pla anje PDV-a bio bi pomjerен sa desetog na posljednji dan u mjesecu za prethodni mjesec.

Akcize

Drugi najvaflniji izvor prihoda od indirektnih poreza jesu prihodi od akciza, koji u strukturi ukupnih prihoda u estvju sa 22,3%. U 2015. godini, zabilješen je rast prihoda od akciza od 7,8% ili 102 miliona KM u odnosu na 2014. godinu, te je napla eno ukupno 1,4 milijarde KM. Prihodi od akciza su najstabilniji prihodi u strukturi indirektnih poreza u 2015. godini, jer su tokom itave godine imali stabilan trend rasta u rasponu od 7,5% do 9%. Zbog pada cijena derivata nafte na potro-nju energenata i istovremenog ekonomskog rasta, tokom cijele 2015. godine, u BiH je zabilješen stabilan rast naplate ovih vrsta prihoda. Tako er, zabilješene su i visoke stope rasta naplate prihoda od akciza na duhan, -to moflemo pripisati neravnomjernoj distribuciji efekata nove akcizne politike oporezivanja duhana (ovedena je specifi na akciza i za rezane duhane, odnosno cigare i cigarilose³). Pozitivan trend rasta naplate prihoda zabilješen je i kod oporezivanja kafe gdje je prosje na stopa rasta na godi-njem nivou iznosila 2,8%. Prihodi od oporezivanja alkohola i alkoholnih pi a u protekloj godini rasli su po prosje noj stopi od 13,9%, dok su prihodi od ubiranja akciza na bezalkoholna pi a imali stopu rasta od 4%. Novom akciznom politikom⁴ oporezivanja piva pove ala se koli ina doma eg piva na trfli-tu BiH za 9,3%, -to se odrazilo na pove anje u e- a doma eg oporezivanog piva na 35,5%. Istovremeno je zabilješen snaflan rast prihoda od akciza na uvozno pivo od 17,3%, ali se i koli ina stranog piva na trfli-tu BiH pove ala za 1,8%. Nastavljena je harmonizacija akcizne politike u BiH sa politikom akciza na cigarete u Evropskoj uniji. Tako je definisano da se od 1. januara 2016. godine, na cigarete pla a akciza i to: proporcionalna akciza po stopi od 42% maloprodajne cijene cigareta, te posebna akciza u iznosu od 60 KM za 1.000 komada, odnosno 1,20 KM za pakiranje od 20 komada. Ukoliko je ukupna akciza na cigarete (proporcionalna + posebna), koja je obra unata po navedenim stopama, manja od minimalne akcize, onda se pla a minimalna akciza u iznosu od 2,23 KM po kutiji cigareta za pakovanje od 20 komada. Akciza na duhan za pu-enje u 2016. godini utvr uje se na na in da iznosi 80% minimalne akcize na cigarete u 2016. godini i iznosi 89,20 KM po kilogramu.

Vlada Federacije BiH i Vlada RS predlofile su izmjene Zakona o akcizama u BiH, pri emu bi prihodi od akciza i putarina porasli sa 1,5 milijardi KM na 1,8 milijardi KM godi-nje. Izmjene se odnose na pove anje akcize za gorivo sa 30 na 45 feninga (dizel), te sa 40 na 55 feninga (benzin) po prodanoj litri na benzinskim stanicama, dok bi putarine za autoputeve porasle sa 10 na 20 feninga po litri dizela ili benzina. Izmjene uklju uju i dono-enje posebne akcize na pivo od 15 feninga i posebne akcize od 15 feninga po prodanoj kutiji cigareta od 20 komada. Ovim pove anjem akciza do-lo bi do rasta cijene navedenih proizvoda koji su ve optere eni raznim porezima i taksama u prosjeku izme u 30 i 65% maloprodajne cijene. Tako er, pove anje akciza imalo bi uticaja na cijene niza proizvoda koji ovise od naftnih goriva. Akciznu politiku trebalo bi graditi na pro-irenj palete akciznih proizvoda, kao -to je slu aj u EU gdje se akcize pla aju na robe i usluge koje ne predstavljaju osnovne flivotne potrebe (luksuzna roba, nakit i krvno, usluge u ugostiteljstvu, skupa turisti ka putovanja u egzoti ne zemlje i sl.), dok na postoje e proizvode na koje se ve pla a akciza nebi trebalo pove avati tro-arinu. Tako er, neophodno je o-trije sankcioniranje prodava a koji ne pla aju dadfbine na akcizne proizvode kako bi se smanjila siva ekonomija. Pove anje akciza mofle biti opravdano samo u slu aju da se prebrodi momentalna kriza i krene s poreskom reformom. U suprotnom, ukoliko se ovim prijedlogom namjeravaju prikupiti sredstva za pokrivanje budfetskih manjaka, onda je mogu e o ekivati pad prihoda uslijed rasta cijena i smanjene kupovne mo i stanovni-tva -to bi dalje rezultiralo -irenjem sive ekonomije naro ito kada su u pitanju cigarete i duhan.

³ Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, 1.6 šDuhanske prera evineč (Sl.novine BiH, broj 49/14)

⁴ Izmjene Zakona o akcizama u podru ju oporezivanja piva primjenjuju se od 1.9.2014. godine.

Carine

Prihodi od carine u decembru 2015. godine smanjeni su za ak 12,3% u odnosu na isti mjesec godinu ranije, pa je kumulativni rast carinskih prihoda u 2015. godini sveden na svega 1,9%. Ovakav trend kretanja naplate prihoda od carina može se pripisati padom uvoza iz Kine (19,7%) zbog okonanja velikih investicija (TE Stanari) i padom uvoza nafte iz Rusije zbog stanja na svjetskom tržilištu derivata nafte. Također, primjena bescarinskog uvoza sa grupacijom EFTA-e dovelo je do povećanja uvoza roba u BiH iz zemalja lanica ove grupacije za 12,7%.

1.1.2 Direktni porezi i ostali neporezni prihodi (FBiH)

Prema podacima Federalnog Ministarstva finansija u periodu januar - decembar 2015. godine, napla eno je ukupno 7.264 miliona KM javnih prihoda (bruto), -to je za 2,9% ili 207 miliona KM više u odnosu na januar - decembar 2014. godine. Prihodi od poreza su se povećali za 5,4% u odnosu na posmatrani period godinu ranije, pa je njihova vrijednost ukupno iznosila 3.377 miliona KM. Direktnih poreza napla eno je ukupno 561 miliona KM, -to je za 9% ili 46 miliona KM više u odnosu na 2014. godinu. U strukturi napla enih direktnih poreza, poreza na dobit u 2014. godini napla eno je ukupno 187 miliona KM, -to je za 15,3% ili 24 miliona KM više u odnosu na 2014. godinu. Po osnovu poreza na dohodak, Porezna uprava FBiH naplatila je ukupno 282 miliona KM, -to je za 4,9% ili 13 miliona KM više u odnosu na 2014. godinu. Povećana je i naplata poreza građana. Napla eno je ukupno 85 miliona KM poreza građana, -to je za 13,2% više u odnosu na godinu ranije. Naplata doprinosa također je imala trend rasta. U 2015. godini napla eno je ukupno 2.857 miliona KM doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za nezaposlenost, -to je za 2,4% ili 67 miliona KM više u odnosu na 2014. godinu. Doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje napla eno je 1.588 miliona KM, -to je za 41 miliona KM više. Doprinosa za zdravstveno osiguranje napla eno je 1.140 miliona KM, ili 24 miliona KM više, a doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 128 miliona KM odnosno 2 miliona više u odnosu na 2014. godinu.

Tabela 3. Prihodi od direktnih poreza, doprinosa, taksi, naknada i dr. u FBiH (bruto)

VRSTE JAVNIH PRIHODA FBiH	2014 (KM)	2015 (KM)	Indeks 2015/2014
I PRIHODI OD POREZA	3.204.672.848	3.377.064.120	105,4
Indirektni porezi	2.689.257.728	2.815.360.459	104,7
Direktni porezi	515.415.120	561.703.661	109,0
Porez na dohodak	269.773.960	282.930.800	104,9
Zaostale uplate poreza	7.290.449	5.586.781	76,6
Porez na dobit	162.531.737	187.356.460	115,3
Porezi građana	75.186.077	85.111.140	113,2
Ostali porezi	632.897	718.480	113,5
II NEPOREZNI PRIHODI	1.062.001.004	1.029.670.412	97,0
Naknade i takse	227.142.595	237.397.288	104,5
Posebne naknade	179.416.086	216.582.536	120,7
Novčane kazne	35.087.228	38.997.035	111,1
Ostali prihodi	748.382	773.597	103,4
Neporezni prihodi	619.606.713	535.919.956	86,5
III DOPRINOSI	2.790.463.278	2.857.755.430	102,4
Doprinosi za PIO/MIO	1.547.884.824	1.588.911.973	102,7
Doprinosi za zdravstvo osiguranje	1.115.819.972	1.140.168.476	102,2
Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	126.758.482	128.674.981	101,5
Ostali doprinosi	0	0	
UKUPNO (I+II+III)	7.057.137.130	7.264.489.962	102,9

Izvor: Federalno Ministarstvo finansija

U Federaciji BiH je po etkom 2016. godine usvojen novi Zakon o porezu na dobit, koji donosi odreene izmjene u odnosu na prethodni Zakon, koji je u primjeni od 2008. godine, iako je većina odredbi starog Zakona zadržana. Izmjene se odnose na proširenje porezne baze u kontekstu poreznih obveznika i oporezive osnovice, kroz jasnije definiranje porezno nepriznatih rashoda. Također, uvedena su i nova pravila kontrole rashoda, kao što je pravilo istanjenja kapitalizacija, ili dodate nove metode kod transfernih cijena. Zatim, uvedeni su novi propisi koji će sankcionirati izbjegavanje porezne obaveze, tj. kaznene odredbe a predviđeni su i poticaji koje mogu koristiti svi porezni obveznici, bez preferiranja, a u korist povećanja zaposlenosti u FBiH. Prvi porezni poticaj omogućava umanjenje obaveze poreza za 30% ukoliko porezni obveznik investira u proizvodnu opremu, način da investira više od 50% ostvarene dobiti u toj godini. Drugi porezni poticaj omogućava umanjenje obaveze poreza za 50% ukoliko porezni obveznik investira vrijednost od 20 miliona KM u stalna sredstva u razdoblju od pet godina, s tim da već u prvoj godini započne investiranje u iznosu od 4 miliona KM. Poznato je da u Evropskoj uniji Zakon o porezu na dobit tretira prihodovnu stranu budžeta države (entiteta), a poticaji na osnovu izvoza ili bilo koje druge djelatnosti, tretirani su kroz rashodovnu stranu budžeta. Da bi se usaglasili bh. propisi sa propisima EU, potrebno je da poticaji na osnovu izvoza budu regulisani drugim, a ne poreznim zakonima, po kojima bi se izvršila isplata iz budžeta. Zbog toga, novim Zakonom nisu predviđene porezne olakšice u smislu oslobađanja od poreza na dobit svih privrednih subjekata koji izvozom ostvaruju više od 30% ukupnog prihoda.

Ukupna stopa socijalnih doprinosa u FBiH iznosi 41,5% na bruto plate, što je mnogo više od prosjeka zemalja Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) - 29,5%. Smanjenje stopa doprinosa za socijalno osiguranje najpogodniji je način da se smanji fiskalno opterećenje rada. Ekonomija u FBiH bi postala znatno konkurentnija u poreznom smislu na međunarodnom tržištu, što bi povećalo izvoz, a smanjilo cijene domaćih proizvoda. Značajne rastere enje pozitivno bi uticalo i na direktnе strane investicije s obzirom da se troškovi poslovanja u FBiH značajno smanjuju.

Također, uvođenjem jednostavnijeg procesa registracije (one-stop-shop) i poreskih olakšica (defiskalizacija - ukidanje obaveze da preduzetnici i zanatlije moraju imati fiskalne kase) rezultiralo bi rastom broja novoregistrovanih preduzetnika (nakon uvođenja jedno-alterskog sistema registracije preduzeća u RS se za osam mjeseci 2015. godine povećao broj novoregistrovanih pravnih subjekata za 736 u odnosu na isti prologodišnji period a istovremeno je broj odjavljenih preduzetnika smanjen za 100 subjekata). Stvaranjem povoljnijeg poslovnog ambijenta mnogi pravni subjekti bi napustili sivu zonu i započeli legalno poslovanje a još bolji rezultat mogao bi se očekivati ako budu ukinuti neki parafiskalni nameti.

1.2 CIJENE

Mjesečni indeks pokazuje da su cijene potrošačkih dobara u decembru u odnosu na novembar 2015. godine bile manje za 0,1% dok su u odnosu na decembar 2014. godine bile nifle za 1%. U prosjeku su cijene potrošačkih dobara u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu ostvarile neznatan pad, svega 0,7%.


Na ukupan pad cijena potrošačkih dobara u 2015. godini u Federaciji BiH najviše je uticao pad cijena prijevoza od 6,3%, te pad cijena odjeće i obuće za 5,3%. Cijene hrane i bezalkoholnih pića također su bile nifle u 2015. godini u odnosu na godinu ranije, ali za svega 0,9%. Neznatan pad cijena od 0,1% zabilježen je kod ostalih dobara i usluga. Kod ostalih osam osnovnih potreština (roba i usluga) koje se posmatraju prema CIOCOP⁵ klasifikaciji dobrolože je do rasta cijena u odnosu na

⁵ CIOCOP - klasifikacija ljudi po potrošnji prema namjeni

2014. godinu. Tako je najveća rast cijena od 7,7% registrovan kod trgovine alkoholnim pićima i duhanom. Usluge obrazovanja u 2015. godini u prosjeku bile su skuplje za 3,5% u odnosu na 2014. godinu. Reflektujući među kojima su troškovi stanovanja, električne energije, vode i plina, planinskih usluga po cijenama većim za 1,5% u odnosu na cijene zabilježene u 2014. godini, a cijene komunikacionih usluga u 2015. godini bile su u prosjeku više za 1,3%. Cijene namještaja, kuhinjih uređaja i ostalih usluga bile su više za 1,1% u odnosu na 2014. godinu. Restorani i hoteli podigli su cijene u prosjeku za 0,3% u odnosu na godinu ranije dok su usluge zdravstva bile skuplje za 0,2%. Cijene u oblasti rekreacije i kulture porasle su za svega 0,1% u 2015. godini.

U narednom grafikonu prikazano je kretanje potrošačkih cijena i cijena proizvoda u industrijskim proizvodima u periodu 2011. do 2015. u Federaciji BiH.

Grafikon 2. Indeksi cijena potrošačkih dobara u FBiH u periodu 2011-2015



Izvor: Federalni zavod za statistiku

Pad cijena može se na prvi pogled smatrati pozitivnim, jer potrošači mogu dobiti i usluge nabavljati po nižim cijenama, ali u ovakvim situacijama potrošači i odgajaju kupovinu o ekonomiji i daljnji pad cijena, a firme smanjuju proizvodnju i odgajaju investicije jer prodaja opada i o ekonomiji dodatni pad cijene kapitalne opreme. Privreda veoma lahko ulazi u recesiju izazvanu manjkom tržišne i potrošnje, koji za posljedicu imaju pad proizvodnje. Time se stvara zaaranji krug jer smanjenje ekonomske aktivnosti izaziva rast nezaposlenosti i nemogućnost otplate kredita. Pad cijena (deflacija) može uticati i na punjenje budžeta, jer se zbog niskih cijena smanjuju i prihodi od PDV-a koji su djelimično biti kompenzovani povećanjem stopa akcize na cigarete i naftne derive. Veliki jači između bogatih i siromašnih rezultirao je nedostatkom srednje klase koja je glavni generator potrošnje, a sa smanjenom potrošnjom nastaje i deflacija. Banke slobodna sredstva nemaju komu plasirati, jer vlasnici većine kapitala nemaju potrebe da investiraju kapital, obzirom da država ne oporezuje taj kapital shodno njihovim prihodima, i tako se stvara višak na račun unima obaveznih rezervi banaka.

Cijene proizvoda u industrijskim proizvodima su u 2015. godini u prosjeku bile više za 1% od cijena iz 2014. godine. Kada su u pitanju glavne industrijske grupacije, rast cijena zabilježena je kod intermedijarnih proizvoda, osim energije (2,6%), trajnih proizvoda za potrošnju (0,2%) i kod energije (0,2%), dok su cijene netrajnih proizvoda za potrošnju i cijene kapitalnih proizvoda bile niske za 0,1% odnosno 0,2%. Prema podacima Jima i odjeljcima klasifikacionih djelatnosti u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu, došlo je do slijedećih promjena cijena proizvoda u industrijskim proizvodima u FBiH:

Tabela 4. Cijene proizvoda i industrijskih proizvoda u FBiH	
	Rast/pad 2015/2014
Varenje ruda i kamena	-0,3%
Preraiva ka industrija	1,8%
Proizvodnja i snabdijevanje el.en.,gasom, parom i klimatizacija	-1,6%
Snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda; upravljanje otpadom te djelatnost sanacije okoliša	-11,2%

Izvor: Federalni zavod za statistiku

Kod jedanaest djelatnosti (od ukupno 22) u okviru preraiva ke industrije FBiH zabilješen je rast cijena proizvodnje u 2015. godini u odnosu na godinu ranije. Najveći rast zabilješen je u proizvodnji baznih metala i proizvodnji koksa i rafiniranih naftnih proizvoda gdje su cijene u prosjeku bile više za 7,2% odnosno 6,9% od cijena iz 2014. godine. Najveći pad cijena zabilješen je kod tampanja i umnošavanja snimljenih zapisa (-7,7%), kod proizvodnje tekstila (-6,2%), proizvodnje duhanskih proizvoda (-4,4%), te kod proizvodnje električne opreme (-3,2%).

1.3 FINANSIJSKI SEKTOR

1.3.1 Bankarski sektor

Prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH zaključeno sa 31.12.2015. godine, bankarsku dozvolu imalo je 17 banaka (1 državna i 16 privatnih) kao i na kraju 2014. godine. Bilansna suma bankarskog sektora na kraju 2015. godine iznosila je 17,2 milijarde KM, što je u odnosu na 2014. godinu više za 6,5% ili jednu milijardu KM. Rast bilansne sume najveći je rezultat je rasta depozita i ukupnog kapitala, dok je u 2015. godini nastavljen trend smanjenja kreditnih obaveza. *Pregled finansijskih rezultata bankarskog sektora u Federaciji BiH za period 2002-2015 dat je u prilogu (grafikon I).*

Pozitivan finansijski rezultat ostvaren je kod 14 banaka u ukupnom iznosu od 220 miliona KM, što je za 32% ili 53 miliona KM više nego u 2014. godini, dok su tri banke iskazale gubitak u iznosu od 71 miliona KM, što je više za 39% ili 20 miliona KM u odnosu na gubitak ostvaren prethodne godine. Ukupan kapital banaka iznosio je 2,6 milijardi KM i veći je za 7,5% ili 182 miliona KM u odnosu na 2014. godinu. Stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sistema, kao jedan od njegovih najvažnijih pokazatelja snage i adekvatnosti kapitala, sa 31.12.2015. godine iznosila je 15,3%, što je više od zakonskog minimuma (12%) i predstavlja zadovoljavajuću kapitaliziranost ukupnog sistema. To je jaka osnova i temelj za optimizaciju sigurnosti i stabilnosti.

U 2015. godini, došlo je do promjena u učešće u dva najznačajnija izvora finansiranja banaka: depozita i kreditnih obaveza, odnosno povećanja učešća depozita sa 75,4% na 76,2% i smanjenja učešća kreditnih obaveza sa 6,4% na 5,3%. Osnovni razlog promjene učešća ova dva izvora finansiranja su rast depozita u 2015. godini za 8% ili 968 miliona KM i pad kreditnih obaveza za 11,9% ili 122 miliona KM. Depoziti, s učešćem od 76,2% i iznosom od 13,1 milijardi KM i dalje su najznačajniji izvor za finansiranje banaka u FBiH.

Kada su u pitanju krediti, ohrabruje injenica da je zabilješen rast plasmana kredita od 3,9% ili 440 miliona KM. Krediti su na kraju 2015. godine iznosili 11,6 milijardi KM. U 2015. godini, plasirano je ukupno 7,9 milijardi KM novih kredita, što je za 3% ili 216 miliona KM više u odnosu na 2014. godinu. Od ukupno plasiranih kredita, na privredu se odnosi 68%, na stanovništvo 27%, a ostatak na kreditiranje malih biznisa, zanata i poljoprivrede. U 2015. godini sektorska struktura kredita je promjenjena u odnosu na kraj 2014. godine, najviše kao rezultat rasta kreditnih plasmana sektoru stanovništva. Krediti dati stanovništvu iznosili su 5,7 milijardi KM i veći su za 5% ili 257 miliona

KM u odnosu na 2014. godinu, dok su krediti dati privatnim preduzeima iznosili 5,3 milijarde KM –to predstavlja blagi rast od 2% ili 112 miliona KM u odnosu na godinu ranije. Navedena kretanja su rezultat stanja u realnom sektoru i djelovanja ekonomske krize na privrednu i ukupnu ekonomiju u BiH, zbog čega kreditni portfolio pravnih lica ima znatno ložiji kvalitet od sektora stanovništva.

Kada se analiziraju kamatne stope, znano je da je efektivna kamatna stopa (EKS) stvarna cijena kredita koja obuhvata nominalnu kamatnu stopu (NKS) i sve naknade i provizije banici pri obračunu cijene kredita. Trend blagog pada EKS na kredite nastavljen je i u 2015. godini kao rezultat sve izrafsenije konkurenčije na bankarskom tržištu FBiH. Na pad kamatnih stopa uticala je i slaba potražnja za kreditima i s tim povezana ograničena kreditna sposobnost postojećih i potencijalnih dufnika. Ponderisana EKS u decembru 2015. godine iznosila je 6,17% –to je za 0,55 procenatna poena manje od decembarskog nivoa iz 2014. godine. EKS na kratkoročne kredite u decembru 2015. godine iznosila je 5,35% –to je za 0,72 procenatna poena niže u odnosu na decembar 2014. godine. EKS na dugoročne kredite je u decembru 2015. godine iznosila 7,06%, –to je u odnosu na decembar 2014. godine manje za 0,22 procenatnih poena.

EKS na kredite odobrene privredi, iako još uvijek nije od EKS na kredite stanovništva, smanjena je sa 6,32%, koliko je iznosila na kraju 2014. godine na 5,38% u decembru 2015. godine. Kod dugoročnih kredita za privrednu u 2015. godini pad je iznosio 1,09% (sa 6,76% na 5,67%), dok su EKS na kratkoročne kredite imale manji pad od 0,74% (sa 5,99% na 5,25%). EKS na kredite plasirane stanovništvu u decembru 2015. godine iznosila je 8,64% –to je za 0,02 procenatna poena više u odnosu na decembar 2014. godine. EKS na dugoročne kredite plasirane istom sektoru je sa decembarskog nivoa 2014. godine od 8,60% smanjena u decembru 2015. godine na 8,55%. EKS na kratkoročne kredite u decembru 2015. godine iznosila je 11,74% –to je za 2,84 procenatnih poena više u odnosu na decembar 2014. godine. Posmatrano u periodu od zadnjih 5 godina (2011-2015), evidentan je umjeren, ali kontinuiran pad ponderisanih prosječnih EKS na kredite izrađunate na godišnjem nivou, primarno kod privrede, a kod stanovništva kontinuiran pad iz ranijih godina zaustavljen je u 2015. godini.

Prema procjenama stabilnosti finansijskog sistema BiH, koje je izvršio MMF sredinom 2015. godine, bankarski sistem na ovaj zemlje ocijenjen je kao uglavnom zdrav, s tim da su slabosti zaplaćene kod banaka u domaćem vlasništvu, gdje prevladava visoka stopa nekvalitetnih kredita. Da bi se ova slabost otklonila neophodno je raditi na unaprjeđenju postupaka za naplatu kolaterala, omogućavanju restrukturiranja dugovanja preduzeća i rješavanju problematičnih preduzeća, kao i usvajanju smjernica za vanudske restrukturiranje dugova. Od početka ekonomske krize bilježi se trend rasta učestanja nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima. Tako je na kraju 2009. godine učestanje nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima iznosilo 5,2% da bi sa 31.12.2015. godine ovaj procenat učestanja porastao na 12,9%, –to je skoro 2,5 puta više. Kažnjavanje u otpлатi dospjelih obaveza od strane dufnika, prije svega, pravnih lica, rezultira rastom nekvalitetnih kredita. Najznačajniji uzroci rasta nekvalitetnih kredita su prije svega postojeća ekonomska i politička situacija u BiH te odsustvo kvalitetnih projekata i investicija u realnom sektoru, zatim stagnacija ili mali rast BDP, odsustvo ozbiljnih ekonomske reformi, zastoje na putu pridruživanja EU, nejasni poreski zakoni kod prodaje kredita, postojeći zakonski okvir koji predstavlja znaku smetnju u brzom i efikasnom rješavanju problema nekvalitetnih kredita, nerazvijeno tržište kapitala, slabosti u mehanizmima naplate i izvršenja, kao i nepostojanje postupka vanudske naplate.


1.3.2 Tržiste osiguranja

Kako se poslovanje osiguravaju u drugim državama, kao i u BiH, ne prati za nivo kanton, to će se analizirati poslovanja odnositi na državu u Federaciji BiH.


U 2015. godini u Federaciji BiH poslovalo je 12 osiguravaju ih ku a. Ukupna premija osiguravaju ih ku a iznosila je 377 miliona KM, -to je za 6,7 miliona KM ili 1,8% vi-e u odnosu na 2014. godinu. Pozitivan trend u odnosu na godinu ranije ostvaren je kod obje vrste osiguranja, flivotnog i neflivotnog osiguranja. U segmentu flivotnog osiguranja ostvarena je bruto premija od 92,2 miliona KM, -to je rast od 5,9% u odnosu na 2014. godinu. Kod neflivotnog osiguranja, ostvarena premija iznosila je 284,8 miliona KM, -to je rast od 0,6% u odnosu na 2014 godinu. U periodu od 2001. do 2015. godine, premija flivotnog osiguranja rasla je po prosje noj stopi od 13%, premija neflivotnog osiguranja po stopi od 4,1% dok je premija ukupnog osiguranja rasla po prosje noj stopi od 5,5%. *Pregled kretanja premija osiguravajućih društava u FBiH za period 2001-2015 dat je u prilogu (grafikon II).*

U ukupnoj ostvarenoj premiji dominira premija neflivotnog osiguranja, na koju u FBiH otpada 75,5% ukupne premije (284,8 miliona KM), a ostatak od 24,5%. (92,2 miliona KM) na premiju flivotnih osiguranja. U premiji neflivotnih osiguranja 57,6% se odnosi na osiguranje od odgovornosti za motorna vozila sa ukupnom premijom od 164,1 miliona KM -to je pove anje za 7,5% u odnosu na 2014. godinu. Auto-kasko osiguranje ili osiguranje cestovnih vozila ostvarilo je premiju od 41,8 miliona KM, -to je za 0,3% manje u odnosu na godinu ranije i ini 14,7% ukupne neflivotne premije. Premija osiguranja od nezgoda iznosila je 25,7 miliona KM, -to je za 0,2% vi-e od rezultata koji je ostvaren u 2014. godini, dok je premija osiguranja od poftala iznosila 19,1 miliona KM ili 0,4% vi-e u odnosu na 2014. godinu. Osiguranje od ostalih -teta na imovini ostvarilo je za 5,2% manju premiju u odnosu na godinu ranije, pa je premija iznosila 16,7 miliona KM. Na ovih pet vrsta osiguranja otpada 94% ukupne premije neflivotnog osiguranja, dok ostatak od 6% se odnosi na ostala osiguranja. U 2015. godini, do-lo je do pove anja premije u odnosu na 2014. godinu kod sedam vrsta neflivotnog osiguranja me u kojima su: osiguranje jemstva sa rastom od 45,6%, zatim osiguranje plovila sa rastom od 26,2%, zdravstveno osiguranje sa rastom od 13,4%, osiguranje od odgovornosti za motorna vozila sa pove anjem od 7,5%, osiguranje od op-te civilne odgovornosti sa rastom od 3,1%, osiguranje imovine od poftala sa pove anjem od 0,4%, te osiguranje nezgoda sa rastom od 0,2%. Veliki pad vrijednosti ostvarene premije u odnosu na 2014. godinu zabilješeno je kod osiguranja kredita, ime je smanjeno i u e- e ove vrste osiguranja u ukupnoj neflivotnoj ostvarenoj premiji. Nakon tendencije rasta premije ove vrste osiguranja, u poslijednje etiri godine (2011-2014), kada je u e- e osiguranja kredita poraslo sa 0,1%, u 2011. godini na 3,3% u 2014. godini, premija ove vrste osiguranja u 2015. godini ostvarena je u iznosu od svega 670 hiljada KM, -to je 14 puta manje u odnosu na 2014. godinu kada je iznosila 9,3 miliona KM, te u ukupnoj premiji neflivotnog osiguranja FBiH u estvuje sa 0,2%.

Grafikon 3. Zastupljenost neflivotnih osiguranja u ukupnoj premiji FBiH



Grafikon 4. Odnos flivotnih i neflivotnih osiguranja u FBiH



Izvor: Agencija za nadzor osiguranja FBiH

Deset osiguravaju ih ku a u Federaciji BiH je ostvarilo ve u premiju u odnosu na 2014. godinu, dok su dvije osiguravaju e ku e zabiljejfile pad vrijednosti premija. Vode e osiguravaju e dru-tvo u Federaciji BiH i dalje je Sarajevo osiguranje, sa premijom od 56,5 miliona KM, -to je za 4,2% manje u odnosu na 2014. godinu, a u e- e ove ku e u ukupno ostvarenoj premiji Federacije BiH iznosi 15%. Euroherc osiguranje zauzima drugo mjesto na ljestvici sa ostvarenom premijom od 46,2 miliona KM, -to je za 7,3% vi-e u odnosu na godinu ranije. U e- e Euroherc osiguranja u ukupnoj premiji osiguravaju ih dru-tava u FBiH iznosi 12,3%. Bosna-Sunce osiguranje je u 2015. godini ostvarilo premiju u iznosu od 44,8 miliona KM, -to je pove anje od 2,7% u odnosu na 2014. godinu. Ipak, ova osiguravaju a ku a pala je za jedno mjesto na ljestvici, sa drugog na tre e mjesto sa u e- em od 11,9% u ukupnom premiji. Na etvrtoj poziciji je Uniqa osiguranje, koje je pove alo premiju za 5,3% u odnosu na 2014. godinu i sada iznosi 43,3 miliona KM, a njen trfli-ni udio u ukupnoj premiji osiguravaju ih dru-tava FBiH iznosi 11,5%. Sa u e- em u ukupnoj premiji od 9,6%, Triglav BH osiguranje zauzima petu poziciju na ljestvici, a ukupna premija ovog dru-tva iznosila je 36,1 miliona KM, -to je za 8,3% vi-e u odnosu na godinu prije. Na ovih pet istaknutih osiguravaju ih ku a u FBiH otpada 60,3% ukupne premije u FBiH.

Na trfli-tu osiguranja jo-uvijek je prisutan veoma duboki nesrazmjer u razvoju flivotnih u odnosu na neflivotna osiguranja. Kod neflivotnih osiguranja, Sarajevo-osiguranje je ostvarilo najve u premiju (52,7 miliona KM), zatim Euroherc (46,2 miliona KM), Bosna-Sunce (39,9 miliona KM), Triglav BH (28,4 miliona KM) i Croatia (27,5 miliona KM). Ovih pet dru-tava ostvarilo je 68,4% ukupne premije neflivotnog osiguranja u FBiH. Kada su u pitanju flivotna osiguranja, Uniqa osiguranje je zadrfalo prvu poziciju i u 2015. godini sa ostvarenih 24,9 miliona KM premije. Slijede ga Grawe osiguranje (22,1 miliona KM) Merkur BH osiguranje (21,4 miliona KM), Triglav BH osiguranje (7,7 miliona KM), Croatia osiguranje (7,3 miliona KM) itd. Od ukupne premije flivotnog osiguranja u FBiH na ovih pet osiguravaju ih ku a otpada 90,8%.

U toku 2015. godine na podru ju Federacije BiH prijavljeno je 96.634 slu ajeva -tete na ime neflivotnog osiguranja -to je za 6,6% ili 5.960 prijavljenih slu ajeva vi-e u odnosu na 2014. godinu. Ukupna vrijednost prijavljenih -teta iznosila je 198,9 miliona KM, od ega je rije-eno 84% slu ajeva sa ukupnim iznosom od 126,6 miliona KM. Kod flivotnog osiguranja, broj prijavljenih -teta iznosio je 8.618, -to je za 12,5% ili 957 prijava vi-e u odnosu na 2014. godinu, a njihova ukupna vrijednost iznosila je 39 miliona KM. Od toga je rije-eno 88,4% u iznosu od 34,5 miliona KM.

Po ukupnoj vrijednosti isplate -teta svih vrsta osiguranja u 2015. godini, Sarajevo osiguranje se nalazi na prvoj poziciji sa ispla enih 27,1 miliona KM na ime -teta, zatim slijede Bosna-Sunce osiguranje (19,2 miliona KM), Triglav BH osiguranje (19,1 miliona KM), Euroherc (18,8 miliona KM), Croatia osiguranje (18 miliona KM) i td.

1.3.3 Mikrokreditni sektor

U Federaciji BiH sa 31.12.2015. godine, poslovalo je 12 mikrokreditnih organiozacija (MKO), od toga 11 mikrokreditnih fondova (MKF-neprofitne organizacije) i jedno mikrokreditno dru-tvo (MKD-profitna organizacija) koje su poslovale sa 265 organizacionih dijelova.

Prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH, MKO u Federaciji BiH u 2015. godini su ostvarile ukupni prihod od 75,8 miliona KM, -to je u donosu na 2014. godinu manje za 300 hiljada KM ili 0,4%. Najve i dio prihoda odnosi se na prihode od kamata koji iznose 66,9 miliona KM ili 88% ukupnih prihoda, dok ostatak prihoda od 12% ine operativni prihodi u iznosu od 8,9 miliona KM. U odnosu na 2014. godinu prihodi od kamata su se pove ali za 1% ili 683 hiljade KM, dok su operativni prihodi manji za 984 hiljade KM ili 10%. Istovremeno, rashodi MKO u 2015. godini iznosili su 71,4 miliona KM -to je u odnosu na godinu ranije manje za 41,2% ili 50 miliona KM.

Rashodi po kamata na uzete kredite iznosili su 10,8 miliona KM, -to predstavlja 15% ukupnih rashoda MKO, dok su operativni rashodi iznosili 56 miliona KM odnosno 79% ukupnih rashoda MKO. Rashodi po kamata, u odnosu na 2014. godinu, su manji za 32% ili 5,1 miliona KM, dok su operativni rashodi manji za 12% ili 7,5 miliona KM. Ostatak od 6% ukupnih rashoda odnosi se na tro-kove rezervi za kredit i druge gubitke koji su u 2015. godini iznosili 4,5 miliona KM i manji su u odnosu na 2014. godinu za ak 89,3% (37,4 miliona KM).

Bilansna suma MKO u 2015. godini iznosila je 423,3 miliona KM i u odnosu na kraj 2014. godine manja je za 29 miliona KM ili 6%. U strukturi aktive, najzna ajnije mjesto zauzimaju neto krediti, odnosno bruto krediti umanjeni za rezervisanja za kreditne gubitke, koji iznose 352 miliona KM. Ovi krediti ine 83% aktive i u odnosu na 2014. godinu manji su za 3,2 miliona KM ili 1%. Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva ini 7% ukupne aktive i u odnosu na godinu prije manja je za 11,4 miliona KM ili 29% a njena vrijednost je 28 miliona KM. Nov ana sredstva su se smanjila za 15%, pa je njihova vrijednost na kraju 2015. godine iznosila 32,9 miliona KM -to ini 7,7% ukupne aktive. Plasmani bankama iznose 733 hiljade KM ili 0,2% ukupne aktive i manji su za 79% u odnosu na kraj 2014. godine. Dugoro ne investicije su iznosile 3,1 miliona KM, koje iskazuje samo jedna MKF, a ostala aktiva koju ine obra unate kamate, avansi, aktivna vremenska razgrani enja i drugo iznosila je 6,6 miliona KM.

Problemi oko otplate kredita na teret jemaca i dalje su prisutni, o emu govori podatak da je do-lo do pove anja broja kreditnih partija koje otpala uju jemci sa 1,44% iz 2014. godine na 1,58% u 2015. godini (0,14 procenih poena). Obaveze po uzetim kreditima, koje ine osnovni izvor sredstava MKO, u 2015. godini dostigle su iznos od 208,4 miliona KM ili 49% ukupne pasive MKO i manje su za 21% u odnosu na kraj 2014. godine a ukupni kapital MKO iznosio je 193,3 miliona KM ili 46% ukupne pasive i ve i je za 32,2 miliona KM ili 20% u odnosu na kraj 2014. godine.

Prema strukturi dodjele mikrokredita, na pravna lica se odnosi 2% ukupnih kredita a na fizi ka lica 98%. Pravnim licima je plasirano 7,1 miliona KM od ega se 48% odnosi na uslufne djelatnosti, 30% na trgovinu, 13% na proizvodnju, 4% na poljoprivredu i za ostale namjene 5%. Fizi kim licima je dodjeljeno 348,3 miliona KM kredita, a od toga na poljoprivredu otpada 35%, na uslufne djelatnosti 21%, na trgovinu i stambene potrebe 7% odnosno 19%, na proizvodnju 2% te za ostale namjene 16%. Iz navedenih podataka zaklju uje se da je mikrokreditiranje najvi-e usmjereno na poljoprivredu (34%) i uslufne djelatnosti (22%). U odnosu na kraj 2014. godine, procenti ukupnih kredita koji se daju po svim kreditnim proizvodima u padu su od 5% do 34%, osim kredita za stambene potrebe koji su u porastu za 12%. Prema analizi efektivnih kamatnih stopa najjeftiniji krediti plasirani su za poljoprivredu i stambene potrebe, dok su najskuplji namjenski odnosno ostali krediti. U ro noj strukturi kredita na kratkoro ne kredite se odnosi 11% ili 39,1 miliona KM, a na dugoro ne kredite 89% ili 316,3 miliona KM. Obzirom da se najve i iznos kredita odnosi na dugoro ne kredite plasirane fizi kim licima moflemo zaklju iti da se krediti u najve em broju slu ajeva odobravaju licima koja nemaju pristup tradicionalnim izvorima financiranja, kako zbog rizi nosti posla kojeg obavljaju, tako i zbog nedostatka adekvatnih kolateralata.

1.4 DIREKTNA STRANA ULAGANJA


Statisti ki podaci o investicijama po kantonima veoma su oskudni i objavljaju se sa zaka-njenjem, tako da se ne može vr-iti detaljna analiza u kantonalnim okvirima za 2015. godinu. Slijede i podaci odnose se na cjelokupnu Bosnu i Hercegovinu.

Prema podacima Centralne banke, ukupna vrijednost direktnih stranih ulaganja (DSU) u periodu od 1994. do 2014. godine iznosila je 11,6 milijardi KM (6 milijardi eura). Najve i godi-nji iznos u

posljednjih dvadeset godina zabilješen je u 2007. godini, kada su u BiH, zahvaljujući privatizaciji velikih državnih preduzeća, direktna strana ulaganja iznosila 2,6 milijardi KM. Godinu kasnije, 2008. godine, registrovan je priliv DSU u iznosu od 1,3 miljarde KM – to se može smatrati zadovoljavaju im, naročito ako se uzme u obzir njegova pozitivna struktura (ulaganje u proizvodni sektor i visoko u e-e greenfield ulaganja). Nakon toga uslijedila je globalna ekonomski kriza koja je značajno uticala na smanjenje stranih ulaganja u 2009. godini, kada je registrovano samo 352 miliona KM – to je za 73,7% manje u odnosu na godinu ranije. Pozitivan trend direktnih stranih ulaganja je registrovan u 2010. i 2011. godini, da bi ponovo u 2012. i 2013. godini došlo do pada stranih ulaganja. U 2012. godini je zabilješen pad DSU od 14% u odnosu na 2011. godinu, a u 2013. godini strana ulaganja su iznosila 445 miliona KM, – to je 25,7% manje od ulaganja u 2012. godini. Prema zvaničnim podacima Centralne banke BiH, investicije u 2014. godini su iznosile 740 miliona KM i zabilještene su rast od 65,8% u odnosu na 2013. godinu. Prema strukturi direktnih stranih ulaganja u 2014. godini, na vlasnički kapital se odnosi 250,2 miliona KM, zadržane zarade su iznosile 84 miliona KM, dok je ostali kapital bio 405,3 miliona KM. Zemlja koja je u BiH, u 2014. godini, najviše investirala je Rusija (195,8 miliona KM), zatim slijede Austrija (172,5 miliona KM), Hrvatska (88,2 miliona KM), Velika Britanija (70,4 miliona KM), Luksemburg (36,5 miliona KM), Kuvajt (26,8 miliona KM), Srbija (25,5 miliona KM) i Holandija (24,5 miliona KM).

U 2014. godini, najznačajniji udio stranih direktnih investicija je registrovan u sektoru proizvodnje (30,8%), zatim slijede posredovanje nekretninama (22,8%), bankarstvo (20,3%), trgovina (13,0%), usluge (6,9%), turizam (2,6%), telekomunikacije (1,5%), transport (0,1%) i ostale djelatnosti (2,0%). Od ukupnih direktnih stranih ulaganja u BiH u 2014. godini na FBiH se odnosilo 376,8 miliona KM (51%). Ukupna vrijednost stranog kapitala namjenjena za osnivanje društava i izmjene u njihovoj vlasništvo strukturni iznosila je 427,7 miliona KM, dok je, istovremeno, smanjenje stranog kapitala iznosilo 50,9 miliona KM.

Grafikon 5. Pregled odnosa godišnjih i polugodišnjih iznosa DSU u BiH za period od 2010. do 2015., u milionima KM



Izvor: FIPA i Centralna Banka BiH

Napomena: Godišnji iznosi su sa zadržanimi zaradama, dok su polugodišnji podaci bez iznosa zadržanih zarada.

Prema preliminarnim podacima Centralne banke BiH, u prvih mjeseci 2015. godine, direktna strana ulaganja (bez iznosa zadržanih zarada) su iznosila 315 miliona KM, – to je za 14,9% manje u odnosu na isti period godinu ranije, ali ipak u okviru petogodišnjeg prosjeka. Treba uzeti u obzir da je ovaj iznos nepotpun, jer ne sadrži evidentirane zadržane zarade koje su dio stranih direktnih ulaganja, a objavljaju se samo na godišnjem nivou. Najviše je bilo ulaganja iz Austrije (111,9 miliona KM), Luksemburga (63,2 miliona KM) i Hrvatske (36,7 miliona KM). U prvom

polugodi-tu je najvi-e ulagano u trgovinu (103,9 mil. KM), prera iva ku industriju (20,6 mil. KM), telekomunikacije (64,7 mil. KM). Preliminarni podaci Centralne Banke BiH pokazuju da je ukupna vrijednost direktnih stranih ulaganja u na-u zemlju u 2015. godini iznosila svega 473 miliona KM, -to je za 36,1% odnosno 267 miliona KM manje u odnosu na godinu ranije. Direktna strana ulaganja ve godinama se smatraju klju nim preduslovom za ubrzanje ekonomskog razvoja na-e zemlje, ali zbog politi ke nestabilnosti, pravne nesigurnosti i lo-eg poslovnog ambijenta strani ulaga i zaobilaze BiH i svoj kapital ulafu u susjedne zemlje. Tako er, i bh. investitori plasiraju svoj kapital u inozemstvo, o emu svjedo i podatak da je u 2015. godini vrijednost bh. direktnih investicija u inozemstvu iznosila 70,3 miliona KM (procjena CBBH). Ne postoje detalji podaci o visini i strukturi investicija bh. kompanija u inozemstvu ali se zna da su pravna lica sa sjedi-tem u Federaciji BiH u svrhu osnivanja preduze a, predstavnici-tava i poslovnih jedinica u 2015. godini prijavili izno-enje sredstava u ukupnom iznosu ne-to ve em od 7 miliona KM. Odliv doma eg kapitala na strana trfli-ta rezultat su ili oporavka doma e ekonomije ili izbjegavanja ulaganja u BiH zbog lo-eg poslovnog ambijenta. Program javnih investicija institucija BiH za period od 2016. do 2018 godine sadrfl projekte ukupne vrijednosti milijardu i 875 miliona KM, od toga se milijardu i 468,75 miliona KM odnosi na kapitalne projekte, a 407,05 miliona KM na institucionalno-razvojne projekte. Vrijednost projekata koji direktno doprinose socio-ekonomskom razvoju iznosi milijardu i 279,58 miliona KM. Direkcija za ekonomsko planiranje BiH (DEP) predvi a da bi u 2015. godini investicije mogle dosti i nivo izme u 880 i 940 miliona KM (ostvareno 473 miliona KM prema preliminarnim podacima CB BiH), u 2016. godini iznos izme u 980 miliona KM i 1,08 milijardi KM, u 2017. godini iznos izme u 940 miliona KM i 1,04 milijardi KM a u 2018. godini iznos izme u 910 miliona KM i 1,01 milijardi KM. Projekcije su bazirane na ulaganjima u elektroenergetski sektor, autoputeve te reinvestiranje kompanija koje uspje-no posluju u BiH (Meggle mljekara, Swisslion PI Trebinje, Sisecam soda Lukavac SSL i Holdina d.o.o. Sarajevo).

2.

REALNI SEKTOR

2.1 INDUSTRIJA

U protekloj 2015. godini industrija Kantona Sarajevo ostvarila je manji obim proizvodnje u odnosu na godinu ranije za 1,8%. Od 2008. do 2015. godine, u posljednjih sedam godina, industrijska proizvodnja na nivou Kantona smanjivala se po prosje noj stopi od 3,3%. Na nivou Federacije BiH i na nivou drflave, nastavljen je trend rasta industrijske proizvodnje iz 2013. godine. Obim industrijske proizvodnje u Federaciji BiH bio je za 2,2% ve i u odnosu na 2014. godinu, dok je na nivou drflave rast obima proizvodnje iznosio 3,1%. U proteklih sedam godina (2008-2015), industrijska proizvodnja na nivou Federacije BiH se smanjivala po prosje noj stopi od 0,8%, dok je u posmatranom periodu industrijska proizvodnja na nivou drflave padala po prosje noj stopi od 2,2%.

Tabela 5. Indeksi industrijske proizvodnje u BiH, FBiH i KS

	2008/ 2007	2009/ 2008	2010/ 2009	2011/ 2010	2012/ 2011	2013/ 2012	2014/ 2013	2015/ 2014
BiH	120,9	83,5	105,0	105,6	94,8	106,4	100,2	103,1
FBiH	107,9	88,4	104,2	102,5	95,7	107,4	100,0	102,2
KS	123,8	94,5	98,2	94,8	93,5	99,3	99,2	98,2

Izvor: Zavod za informatiku i statistiku KS, Federalni zavod za statistiku i Agencija za statistiku BiH

U okviru glavnih industrijskih grupacija u Kantonu Sarajevo u 2015. godini, u odnosu na 2014. godinu, rast proizvodnje zabilješljen je samo u energetskoj industriji (6,8%), dok je kod ostalih industrijskih grupacija registrovan pad obima proizvodnje. Obim proizvodnje intermedijarnih proizvoda⁶ bio je za 1,8% manji u odnosu na 2014. godinu, dok je kod kapitalnih proizvoda zabilješljen pad proizvodnje za 4,5%. U proizvodnji netrajinih proizvoda za -iroku potro-nju⁷ registrovan je pad obima proizvodnje od 2,9%, dok je istovremeno proizvodnja trajnih proizvoda za -iroku potro-nju⁸ bila za 26,6% manja u odnosu na godinu ranije. Navedeni podaci mogu se vidjeti u narednoj tabeli.

Tabela 6. Indeksi glavnih industrijskih grupacija u KS i FBiH		
	Kanton Sarajevo 2015/2014	Federacija BiH 2015/2014
Intermedijni proizvodi	98,2	107,2
Energija	106,8	98,2
Kapitalni proizvodi	95,5	99,0
Trajni proizvodi za -iroku potro-nju	73,4	96,4
Netrajni proizvodi za -iroku potro-nju	97,1	103,0

Izvor: Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo; Federalni zavod za statistiku

Naredna tabela prikazuje indekse industrijske proizvodnje prema podru-jima i oblastima klasifikacione djelatnosti (KD):

Tabela 7. Indeksi industrijske proizvodnje prema podru-jima i odjeljcima KD-a u KS i FBiH		
	Kanton Sarajevo 2015/2014	Federacija BiH 2015/2014
Va-enje ruda i kamena	23,9	98,9
Prera-iva ka industrija	96,4	104,2
Proizvodnja i snabdijevanje elektri-nom energijom i plinom	106,8	98,5

Izvor: Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo; Federalni zavod za statistiku

U 2015. godini u odnosu na 2014. godinu, u Kantonu Sarajevo, do-lo je do pada proizvodnje u oblasti va-enja ruda i kamena za 76,1%, a na nivou Federacije BiH za 1,1%. U Kantonu Sarajevo je proizvodnja prera-iva ke industrije bila manja za 3,6% u odnosu na proizvodnju iz 2014. godine, a u Federaciji BiH ostvaren obim proizvodnje prera-iva ke industrije bio je ve-i za 4,2%. Kada je u pitanju proizvodnja i snabdijevanje elektri-nom energijom i plinom, u Kantonu Sarajevo je do-lo do rasta obima proizvodnje za 6,8%, dok je na nivou Federacije BiH zabilješljen pad od 1,5%.

Od 21 grane prera-iva ke industrije Kantona Sarajevo, u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu, osam (8) grana zabilješili su rast proizvodnje, dok je preostalih trinaest (13) grana ostvarilo manji nivo proizvodnje.

Me u granama koje su ostvarile zna-ajan rast obima proizvodnje, najprije se isti-e proizvodnja baznih metala, koja je ostvarila rast od ak 163%. Jo-jedna od industrijskih grana koja je ostvarila

⁶ Proizvodi koji se koriste kao input u proizvodnji drugih dobara/poluproizvodi (-e er, elik, automobilski motori i sl.)

⁷ Proizvodi koji se odmah konzumiraju i iji vijek trajanja ne prelazi 3 godine (kozmetika, proizvodi za -i-enje, hrana, odje-a, obu-a i sl.)

⁸ Proizvodi iji je vijek trajanja duffi od 3 godine (automobili, ku-anski aparati, namje-taj, sportska oprema, igra-ke i sl.)

iznimno visok rast je popravak ma-ina i instaliranje opreme, iji rast iznosi 77,1% u odnosu na 2014. godinu. Kod -tampanja i umnoflavanja snimljenih zapisa u 2015. godini je za razliku od 2014. godine do-lo do rasta obima proizvodnje za 17,4%. Sli nu promjenu u pove anju obima proizvodnje od 17,3% u 2015. godini je doflivjela i proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim ma-ina i opreme. Nakon pada obima proizvodnje ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda u 2013. godini od 30,2%, u 2014. godini je ova grana prera iva ke industrije ostvarila rast proizvodnje za 31,5%, a u 2015. godini je zabiljeftlen blagi rast od 0,1% u odnosu na godinu ranije. Proizvo a i odjevnih predmeta su pove ali svoj obim proizvodnje u 2014. u odnosu na 2013. godinu za 13,8%, a trend rasta se nastavio i u 2015. godini gdje je do-lo do pove anja obima proizvodnje za 3,3%. Proizvodnja prehrambenih proizvoda je tako er nastavila sa pozitivnim trendom iz 2014. godine. U 2015. godini, obim proizvodnje prehrambenih proizvoda se pove ao za 6% u odnosu na godinu ranije.

U 2015. godini, ak trinaest grana industrije je zabiljeftilo pad obima proizvodnje, me u kojima su grane industrije koje su u prethodnoj godini biljeftile rast. Najve i pad u obimu proizvodnje su zabiljeftile industrija proizvodnje koksa i rafiniranih naftnih proizvoda (38,8%) i proizvodnja ra unara, te elektroni kih i opti kih proizvoda (30,8%), koje su tako er u prethodnoj godini biljeftile negativan trend u obimu proizvodnje. Proizvodnja proizvoda od gume i plasti nih masa je u 2014. godini ostvarila rast (30,4%), kao i proizvodnja farmaceutskih proizvoda i preparata (7,1%), dok su u 2015. godini obje grane industrije zabiljeftile pad. Proizvodnja proizvoda od gume i plasti nih masa je smanjena za 3,2% u 2015. godini, dok je proizvodnja farmaceutskih proizvoda i preparata ostvarila pad od 5,7%. Prerada drva i proizvoda od drva i pluta osim namje-taja je u 2014. godini ostvarila najve i rast u obimu proizvodnje u odnosu na godinu ranije, dok je u 2015. pomenuta grana industrije ostvarila pad obima proizvodnje od 10,5%. Sli na situacija je i sa proizvodnjom elektri ne opreme, koja je u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu ostvarila rast od 37,3%, a u 2015. godini pad obima proizvodnje za 15,3% u odnosu na godinu ranije. Proizvodnja ma-ina i ure aja i proizvodnja namje-taja zabiljeftile su pad obima proizvodnje u 2014. od 17,4%, odnosno 15,6% u odnosu na nivo proizvodnje iz 2013. godine, a pad se nastavio i u 2015. godini (25,5%, odnosno 26,6%). Nakon oporavka industrije duhana u 2013. godini, proizvodnja je opala u 2014., a pad se nastavio i u 2015. godini, te je pomenuta industrija ostvarila pad obima proizvodnje od 20,2% u odnosu na 2014. godinu. Nastavak smanjenja obima proizvodnje je ostao prisutan u industriji motornih vozila, prikolica i poluprikolica, gdje je zabiljeftlen pad od 21% u odnosu na obim proizvodnje iz 2014. godine. Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda se u 2014. godini pove ala za 0,5% u odnosu na 2013. godinu, dok je u 2015. ostvarila pad u obimu proizvodnje od 1,5%. Proizvodnja kofle i srodnih proizvoda, kao i proizvodnja pi a su i u 2015. godini zadrfale negativan trend u obimu proizvodnje kao i prethodne godine, a njihov obim se umanjio za 2% odnosno 1,1%. *Pregled kretanja stope rasta industrijske proizvodnje po granama u Kantonu Sarajevo za period 2012-2015 dat je u prilogu (tabela II).*

Podaci o vanjskotrgovinskoj razmjeni osnovnih industrijskih grupacija pokazuju da je prera iva ka industrija u Kantonu Sarajevo u 2015. godini pove ala izvoz za 14,1%, dok se uvoz smanjio za 3,8%. Istovremeno se i deficit smanjio za 216 miliona KM ili 7,7% te je na kraju 2015. godine iznosio 2.587,4 miliona KM. Kod proizvodnje i snabdijevanja elektri nom energijom, gasom, parom i klimatizacijom, zabiljeftlen je rast izvoza elektri ne energije za 17,5%, kao i uvoza za 14,3%. Istovremeno je uvezeno 7,3% manje prirodnog i industrijskog gasa u odnosu na 2014. godinu. Podaci o vanjskotrgovinskoj razmjeni osnovnih industrijskih grupacija prikazani su u narednoj tabeli:

OBLASTI KD-a	IZVOZ				UVOZ	
	2015 (u 000 KM)	Indeks 2015/2014	2015 (u 000 KM)	Indeks 2015/2014		
	1.385	121,8	119.426	95,0		
Va enje ruda i kamena	702.633	114,1	3.290.052	96,2		
Prera iva ka industrija	213.199	117,5	33.305	114,3		
Proizvodnja i snabdijevanje el.en.gasom, parom i klimatizacija						

Izvor: Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

Izvoz prera iva ke industrije Kantona strukturalno ini 12,5% izvoza prera iva ke industrije Federacije BiH i 8,6% izvoza prera iva ke industrije BiH. Od ukupno ostvarenog izvoza Kantona Sarajevo, na robu prera iva ke industrije otpada 70%. Istovremeno, prera iva ka industrija Kantona uvezla je robe u vrijednosti od 3,3 milijarde KM i to ini 23,9% ukupnog uvoza bh. prera iva ke industrije, odnosno 34% uvoza na nivou Federacije BiH. Ne-to vi-e od 92% ukupnog uvoza Kantona Sarajevo otpada na sektor prera iva ke industrije.

2.2 POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI SEKTOR

Poljoprivredno - prehrambeni sektor raspolaže zna ajnim resursima za organizovanje razli itih vidova primarne poljoprivredne proizvodnje i pogonima za njihovu preradu. Ovaj sektor predstavlja velik potencijal za smanjenje izraflene nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo.

Cjelokupna primarna poljoprivredna proizvodnja Kantona, ne zadovoljava ukupne potrebe prisutnog stanovni-tva i instalise respektabilne kapacitete za preradu i proizvodnju hrane. Prera iva ka industrija svoje potrebe za sirovinama uglavnom obezbje uje sa drugih podru ja BiH ili iz uvoza. Primjena Zakona o nov anim podsticajima ohrabrilja je razvoj poljoprivredne proizvodnje na podru ju Kantona Sarajevo u 2015. godini. Podsticaji su realizovani u iznosu od 3.239.584 KM, ime je rije-eno 1.955 zahtjeva (82,3%) a izmirena su i dugovanja prema 59 poljoprivrednika koja su ostvarili pravo na poticaje u prethodnoj godini, i tih 267.000 KM su upla ena u 2015. godini. Najve i dio tih poticaja usmjerena je u animalnu proizvodnju (2.279.876 KM) i to za podr-ku farmama junadi, ovaca, pili a, otkup svjeftleg mlijeka, proizvodnju sirove vune, p elinjake. U poticajima za biljnu proizvodnju dominira uzgoj jagodi astog vo a, ljekovitog bilja, povr a, heljde. Podr-ka je data i gljivarskoj proizvodnji, kao i certificiranoj organskoj proizvodnji. Rezultati poticaja ogledaju se u pove anju vlastite proizvodnje hrane, u boljem kori-tenju vlastitih resursa, pove anju zaposlenosti, obezbje enju dijela sirovina za prera iva ku industriju.

Vlada Federacije BiH je usvojila Program nov anih podr-ki u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2016. godinu u iznosu od 65,8 miliona KM, iji su korisnici klijenti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata a nosilac Programa je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i -umarstva. U narednom tekstu daje se pregled nekih proizvodnji na podru ju BiH i KS.

U **ratarskoj proizvodnji**, najzna ajnije mjesto zauzimaju povr-ine zasijane krompirom (1.084 ha ili 25,9%), one mogu biti i duplo ve e. Tako er, ne-to ve e povr-ine zasijane su sa flitaricama i sto nim krmnim biljem.

U **voćarskoj proizvodnji** pove an je prinos svih vrsta vo a od 2 do 5 puta, kod nekih i vi-e (orah) u odnosu na 2014. godinu (pregled prinosa vo a u KS za period 2009 - 2015. godine daje se u tabelarnom prilogu). Prethodna godina bila je povoljnija za vo arsku proizvodnju od 2014. godine u

kojoj su se desile klimatske promjene prate poplavama. Izvoz voća i povrća iz Kantona Sarajevo povećan je za 75,3% (11,2 miliona KM) u odnosu na 2014. godinu ali je istovremeno zabilježen i rast uvoza ovih proizvoda za 21,6% (11,9 miliona KM), pri čemu je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 39%.

Analiza Vanjskotrgovinske komore BiH govori da pokrivenost uvoza izvozom **u sektoru voća i povrća** u Bosni i Hercegovini raste i trenutno iznosi 51%, a ukupan izvoz u 2015. godini iznosi blizu 149 miliona KM. Paralelno raste i vrijednost uvoza u ovom sektoru. Jagodasto voće nosi 41% ukupnog bh. izvoza u ovom sektoru (60 miliona KM), dok uvozom dominira tropsko voće. Srbija, Rusija, Njemačka, Hrvatska i Turska su najznačajnija izvozna triflička, a maline, jabuke, kruške, šljive i kornići su najkonkurentniji izvozni proizvodi. Pored tropskog voća, uvozom dominiraju jabuke, paradajz, paprike, sjemenski krompir i kruške. Najviše uvozimo iz zemalja regije, te iz Italije, Turske i Holandije.

Proizvodnja i prerada mlijeka u Kantonu Sarajevo, od 2013. godine, ponovo bilježi trend rasta. U 2014. godini, ostvaren je veći obim proizvodnje mlijeka (kravljeg, kozijeg i ovijeg) za 6,1%, a u 2015. godini proizvodnja se povećala za 16,6%. Sektor mlijeka, mlijeknih prerađevina i jaja u Kantonu Sarajevo ostvario je veći izvoz u odnosu na 2014. godinu za 17,7%, dok se istovremeno uvoz ovih proizvoda smanjio za 5,8%. Ipak, i pored pozitivnih statističkih podataka u 2015. godini, proizvodnja navedenih proizvoda imaju razloga za zabrinutost, obzirom da je uvoz mlijeka i mlijeknih proizvoda u Kantonu Sarajevo pet puta veći od izvoza (pokrivenost uvoza izvozom 20%). Razlog nepovoljnog stanja u ovom sektoru je niska otkupna cijena mlijeka, utvrđeni podsticaji se ne isplaćuju na vrijeme, što regulativa koja uređuje trgovinu između zemalja u okruženju i BiH. Podaci Vanjskotrgovinske komore BiH pokazuju da od 2012. godine pada i uvoz i izvoz mlijeka i mlijeknih proizvoda na nivoj Bosne i Hercegovine (2015/2014 stopom od 6%), što sugerira da raste potrošnja domaćih proizvoda. Struktura vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine je nepovoljna: sir, maslac i fermentirani proizvodi čine 81% uvoza, a izvozimo mlijeko i pavlaku (77% izvoza).

Proizvođači mesa i mesnih prerađevina u Kantonu, kao i u BiH, očekuju produljenje trgovinskog aranžmana bescarinskog izvoza svježeg i rashla enog goveda mesa u Tursku u cijeloj 2016. i 2017. godini, kako je i dogovoren. Protekle 2015. godine, naša zemlja je izvezla oko 9.300 tona mesa u Tursku tako da je od odobrenih kvote bescarinskog izvoza od 15.000 tona mesa ostalo još nekih 5.700 tona za izvoz koji se namjerava ostvariti u 2016. godini. Izvoz mesa i mesnih prerađevina u Kantonu Sarajevo je povećan u 2015. godini za 2,8% u odnosu na 2014. godinu, dok je istovremeno smanjen uvoz ovih proizvoda za 6,4% pri čemu je izvoz nadmašio uvoz za 4 miliona KM (stopa pokrivenosti uvoza izvozom je 111,4%). Osim Turske, izvoz mesa i mesnih prerađevina mogao bi uskoro neometano krenuti i na EU trifličku, obzirom da je naša zemlja ispunila sve inačice Akcijskog plana koje je odobrio inspekcijski tim Direkcije Europske komisije za zdravlje i hranu, revizije i analize (FVO). Ipak, u Kantonu Sarajevo još uvijek su prisutni problemi u ovom sektoru, zbog prekomjernog uvoza finalnih prerađevina i nelojalne konkurenčije zbog čega je neophodno destimulirati uvozni lobby, stimulirati i organizovanosti primarnu proizvodnju itd.

Prema podacima Vanjskotrgovinske komore BiH, bilans **u sektoru peradarstva** kontinuirano je pozitivan, uz rast pokrivenosti uvoza izvozom (2011: 123%, 2015: 138%). Struktura razmjene relativno je dobra, jer smo neto uvoznici za trifličku peradi, dok bilježimo pozitivan bilans za jaja i prerađevine od mesa peradi. Ključne su trifličke regije: Srbija, Kosovo, Makedonija i Crna Gora, na kojima je u 2015. godini ostvareno 99% ukupnog izvoza. Na trifličku Hrvatske u 2012. godini plasirano je 14,3 mil. KM (52% mesa peradi, 27% jaja i 20% prerađevina). U Kantonu Sarajevo povećan je broj zaklanih peradi sa 2,5 miliona u 2014. godini na 2,7 miliona koliko je zaklano u 2015. godini, dok se proizvodnja jaja povećala za 50%.


Proizvođači pića u Kantonu Sarajevo, u 2015. godini u odnosu na godinu ranije, ostvarili su manji obim proizvodnje za 1,1%. Ovaj sektor prera iva ke industrije dufli niz godina je u veoma delikatnom poloflaju, jer doma e industrijia posluje u uvjetima neloyalne konkurencije, pa se doma e kompanije zadufluju kod banaka da bi finansirale svoje poslovanje. Uvoz pi a u Kanton Sarajevo u 2015. godini (58 miliona KM) bio je 50 puta ve i od izvoza (1,1 miliona KM), a u odnosu na 2014. godinu uvoz je pove an za 2,5%, dok je izvoz smanjen za 51,4%. Za sada su bezalkoholna pi a izuzeta iz Zakona o akcizama, tako da za njih ne e biti pove anja ali pivo, kao akcizni proizvod, mogu e da e se opteretiti dodatnim iznosom akcize od 15 feninga po litru. Osim piva, tu su jo-i alkoholna pi a (osim vina), kojima e u narednom periodu tako er biti pove ane akcize. Pove anjem akciza na pivo do i e do pove anja cijena ovih proizvoda, -to za velike multinacionalne kompanije, koje pokrivaju 65% doma eg trfli-ta piva, ne predstavlja veliki teret ali za doma e proizvo a e, koji se bore sa likvidno- u, to zna i pad potro-nje odnosno pad prihoda od prodaje koje za sobom povla i ukidanje odre enog broja radnih mjesta.

Proizvodnjom i preradom jagodastog voća, ljekobilja i šumskih plodova bavi se vi-e kompanija u KS. Kanton mofle da ponudi veliki broj vrsta samoniklog ljekovitog bilja, za razliku od ve ine evropskih zemalja, koje ne raspolaflu velikim brojem vrsta ovog bilja. U protekloj 2015. godini na podru ju Kantona Sarajevo proizvedeno je 2,5 puta vi-e meda (172 tone) u odnosu na godinu ranije. Izvoz Kantona Sarajevo u sektoru -e ernih prera evina i meda se pove ao za 7,9%, dok je istovremeno uvoz smanjen za 33,7%. U Bosni i Hercegovini sektorom ljekovitog bilja i -umskih plodova dominiraju gljive i -umski plodovi, iju berbu karakteri-u oscilatorna kretanja zavisno od klimatskih uslova. Najve i promet na-a zemlja ostvaruje u kategoriji suhih gljiva, nakon ega slijede smrznute i svjele. Glavna trfli-ta za gljive su zemlje zapadne Evrope (Italija, TMacarska, Njema ka, Francuska i Slovenija). Izvoz eteri nih ulja konstantno raste, ali u 2015. godini po inje da stagnira. Ljekovito bilje i za ini su relativno stabilni i pozitivni, dok je izvoz meda na vrlo niskom nivou i biljeffimo zna ajan deficit. Bez obzira na pad izvoza u 2015. godini, sektor je izrazito pozitivan uz pokrivenost uvoza izvozom od 303%.

U Bosni i Hercegovini, **proizvodnja duhana** je ograni ena na podru je Posavine, Semberije i Hercegovine. U proteklih nekoliko godina pa do danas, proizvodnja duhana je zna ajno smanjena. Kontinuirani rast proizvodnje duhana u Kantonu Sarajevo prekinut je stupanjem na snagu Zakona o akcizama BiH u julu 2009. godine kojim se svake godine pove ava maloprodajna cijena duhanskih proizvoda. Porez na proizvode (akciza i PDV) najzna ajnije u estvuje u maloprodajoj cijeni proizvoda jer isti kod cigareta u 2015. godini iznosi 88%, a kod rezanih duhana vi-e od 84%. Pad u proizvodnji od 17,5% iz 2010. godine pove ao se u petogodi-njem razdoblju za 2,7 procenntih poena, pa je tako u 2015. godini obim proizvodnje bio za 20,2% manji u odnosu na godinu ranije. Izvoz duhana i proizvoda od duhana smanjen je u 2015. godini za 26,3% a uvoz za 0,7% u odnosu na 2014. godinu. Pored visokih poreza, duhansku industriju u Kantonu Sarajevo najvi-e gu-i neloyalna konkurencija.

Naredni grafikon pokazuje da je u robnoj razmjeni Kantona Sarajevo sa svijetom, kada je u pitanju poljoprivredni sektor, mnogo vi-e je zastupljen uvoz od izvoza. Jedino je kod razmjene mesa i mesnih prera evina izvoz ve i od uvoza za 4%. Pokrivenost uvoza izvozom kod razmjene vo a i povr a kao i flitarica iznosila je 30%, dok je u robnoj razmjeni ribe te mljeka i mlijeku nih proizvoda pokrivenost uvoza izvozom iznosila 20% odnosno 19%. U razmjeni duhana i proizvoda od duhana pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 13%, dok je u razmjeni pi a samo 5% se odnosilo na izvoz a ostatak na uvoz.

Grafikon 6. Izvoz i uvoz poljoprivrednih proizvoda u KS u 2015. godini



Izvor: Zavod za informatiku i statistiku KS

Podaci o vanjskotrgovinskoj razmjeni Kantona Sarajevo pokazuju da je u 2015. godini, u odnosu na godinu prije, smanjen izvoz mesa i mesnih prerađevina za 4,4% ali je istovremeno smanjen i njihov uvoz za 6,4%. Izvoz mlijeka, mliječnih prerađevina i jaja povećao se za 12,8% u odnosu na 2014. godinu, dok se uvoz smanjio za 5,8%. Uvoz ribe i prerađevina u Kanton Sarajevo u 2015. godini smanjio se za 15,9%. Žitarice i proizvodi od žitarica su izvezeni u vrijednosti većoj za 57,6% u odnosu na 2014. godinu dok je njihov uvoz bio manji za 4,5%. Visok rast izvoza zabilježen je kod -čeve era, -černih prerađevina i meda za 189,4%, dok se uvoz smanjio za 33,7%. Voće i povrće je izvezeno za 32,8% više u odnosu na godinu prije, a uvoz ovih proizvoda bio je veći za 21,6%. Izvoz kafe, mleka, kaka i začina smanjen je za 3,3% u odnosu na 2014. godinu, a uvoz se smanjio za 5,2%. Izvoz stočne hrane u 2015. godini bio je skoro 5 puta veći od izvoza iz 2014. godine, dok se uvoz ove robe smanjio za 20,5%. Istovremeno je povećan izvoz pića za 22,9%, dok se uvoz povećao za 2,5%. Izvoz duhana je smanjen za 40,3%, a uvoz za 0,7%. Tako je, izvoz uljanog sjemena i plodova znatno je smanjen u odnosu na 2014. godinu (-38,5%), dok je istovremeno uvoz ovih roba bio za 2,2% manji u odnosu na godinu ranije. To se takođe vidi u ulja i masti, u 2015. godini, registrovan je pad uvoza ulja i masti flivotinjskog porijekla i rast uvoza ulja i masti biljnog porijekla u odnosu na godinu prije. Tako je uvoz ulja i masti flivotinjskog porijekla u protekloj godini bio manji za 85,9%, dok je uvoz biljnih ulja i masti bio veći za 15,1%.

2.3 ŠUMARSTVO

Šume i -umska zemljišta u Federaciji Bosne i Hercegovine zauzimaju preko 50% ukupne površine, a u Kantonu Sarajevo 65,43%, i zbog toga je upravljanje i privređivanje šumama i -umskim zemljištem od vitalnog državnog interesa. Ukupna površina šuma i -umskih zemljišta, bez obzira na tip vlasništva, na području Kantona Sarajevo iznosi 82.998,88 ha. Od ukupne površine šuma i -umskih zemljišta, u državnom vlasništvu je 70.746,80 ha (85,24%) a u privatnom 12.252,08 ha (14,76%).

Na području sarajevskog kantona, u 2015. godini, proizvedeno je ukupno 143 hiljade m³ -umskih sortimenata -to je u poređenju sa 2014. godinom više za 5,1%. Istovremeno, na nivou Federacije BiH proizvedeno je ukupno 1.977 hiljada m³ -umskih sortimenata ili 1% manje u odnosu na proizvodnju iz 2014. godine. Prodaja -umskih sortimenata na području Kantona Sarajevo bilježi rast u odnosu na prodaju iz 2014. godine za 2,8%. Prodano je ukupno 144 hiljade m³ -umskih sortimenata. Na nivou Federacije BiH prodano je 1,8% manje -umskih sortimenata u odnosu na

2014. godinu. Ukupna prodaja iznosila je 1.846 hiljada m³ -umskih sortimenata. Navedeni podaci se mogu vidjeti iz slijedeće tabele:

Tabela 9. Proizvodnja i prodaja -umskih sortimenata u KS i FBiH			
ELEMENTI	Kanton Sarajevo I-XII 2015	Federacija BiH I-XII 2015	Učešće KS /FBiH
Proizvodnja (hiljada m ³)	143	1.977	7,2%
Rast/pad (2015/2014)	5,1%	-1,0%	
Prodaja (hiljada m ³)	144	1.846	7,8%
Rast/pad (2015/2014)	2,8%	-1,8%	

Izvor: Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo; Federalni zavod za statistiku

Iz prezentiranih podataka je vidljivo da se 7,2% ukupne količine -umskih sortimenata u Federaciji BiH proizvede u Kantonu Sarajevo, dok u ukupnoj prodaji Federacije BiH sarajevski kanton u estvuje sa 7,8%. Stanje na zalihamama, koje je evidentirano krajem mjeseca decembra 2015. godine na području Kantona Sarajevo, iznosilo je 3 hiljade m³ -umskih sortimenata, -to je za 40% manje u odnosu na isti mjesec 2014. godine. *Pregled kretanja proizvodnje i prodaje šumskih sortimenata u KS za period 2000-2015 dat je u prilogu (grafikon III).*


Kad je u pitanju drvna industrija, statistici podaci pokazuju da je u Kantonu Sarajevo u 2015. godini do-đo do povećanja izvoza namještaja za 50,6% u odnosu na godinu ranije. Ukupna vrijednost namještaja koji je plasiran na inostrano tržište iznosila je 199,8 miliona KM, -to je ini 20% ukupnog izvoza Kantona Sarajevo. Istovremeno, uvoz namještaja stranog porijekla na području sarajevskog kantona smanjen je u odnosu na 2014. godinu za 7,8%, a njegova vrijednost iznosila je 51,6 miliona KM, -to je ini 1,4% ukupnog uvoza u kanton. Proizvodi od drveta, osim namještaja izvezeni su u vrijednosti od 4,9 miliona KM -to je za 4,5% manje u odnosu na 2014. godinu i ini 0,5% ukupnog izvoza Kantona Sarajevo. Sa druge strane, uvoz ovih proizvoda se povećao za 9,8% u odnosu na godinu ranije, sa ukupnom vrijednošću od 28,8 miliona KM, -to predstavlja 0,8% uvoza u Kanton Sarajevo. Drvo i pluta u estvaju u ukupnom izvozu Kantona Sarajevo sa 4,3%, a u uvozu 0,2%. Vrijednost izvoza ovih proizvoda iznosila je 43,3 miliona KM, -to je za 11,7% veća u odnosu na 2014. godinu, a vrijednost uvoza iznosila je 8 miliona KM ili 6,4% veća u poređenju sa istim periodom godinu ranije.

2.4 GRAĐEVINARSTVO

Oblast građevinarstva se statistici prati samo za državni nivo i nivo entiteta, tako da se ne mogu vratići analiza u kantonalnim okvirima, iako je na Kantonu Sarajevo sjedište najvećih građevinskih kompanija u Federaciji pa i državi. Slijedeći podaci odnose se na FBiH.

U 2015. godini, vrijednost izvršenih radova iznosila je 796,5 miliona KM, -to je u odnosu na godinu ranije veća za 37,7 miliona ili 5%. U 2015. godini, zabilježen je pad u niskogradnji za 8,8% ili 42 miliona KM, ali je istovremeno ostvaren rast u visokogradnji od 28%, odnosno 79 miliona KM. Od ukupne vrijednosti građevinskih radova, na niskogradnju se odnosilo 54,3% (432,2 miliona KM), dok je ostatak od 45,7% (364,3 miliona KM) radova ostvaren u visokogradnji. Ukupno djelatnost građevinarstva u Federaciji BiH broji 21.559 zaposlenih (decembar 2015. godine), -to je u odnosu na decembar 2014. godine veća za 2,1%. *Pregled kretanja indeksa vrijednosti izvršenih građevinskih radova u FBiH za period 2010-2015 dat je u prilogu (grafikon IV).*

Grafikon 7. Pregled izvršenih građevinskih radova u FBiH u periodu 1996-2015



Izvor: Federalni Zavod za statistiku

2.4.1 Visokogradnja

U Federaciji BiH, u 2015. godini, zabilježen je pad u visokogradnji, tako da nije u izgradnji stanova, gdje je izgrađeno ukupno 890 stanova, što je u odnosu na 2014. godinu manje za 14%. Ukupna površina završenih stanova u Federaciji BiH iznosila je 52.446 kvadratnih metara, što je u odnosu na 2014. godinu manje za 11,1%.

Prosječna cijena kvadratnog metra završenih stanova u Federaciji BiH u 2015. godini je porasla za 2,1% u odnosu na godinu ranije, te je iznosila 1.564,70 KM. U Sarajevu je cijena porasla za 2,3% u odnosu na 2014. godinu, pa se kvadratni metar mogao kupiti po prosječnoj cijeni od 1.685,40 KM. U formiranju cijene kvadratnog metra u Federaciji BiH troškovi gradnje u estviju su 76,7% (1.200,90 KM) i veći su u odnosu na 2014. godinu za 0,8%. Ostatak cijene formiraju građevinsko zemljište sa 10,1% (158,40 KM) i ostali troškovi sa 13,2% (205,40 KM). U Sarajevu troškovi gradnje kvadratnog metra viši su za 3,6% u odnosu na 2014. godinu i njihovo utjecanje na formiranju cijene iznosi 77,2% (1.301,30 KM). Ostatak cijene građevinsko zemljište sa učinkom od 10,3% (174,50 KM) i ostali troškovi sa 12,5% (209,60 KM).

2.4.2 Niskogradnja


Najveće vrijednosti investicija odvijaju se na projektima autoceste Koridora Vc, tako da je i u 2015. godini nastavljen trend većinskog učešća građevinarstva u realizaciji projekata niskogradnje. U domenu niskogradnje, značajniji izvjesni projekti u Federaciji BiH su izgradnja dionice Počitelj - Međugorje, koja uključuje i izgradnju najdufleg mosta u FBiH, kao i nastavak izgradnje autoceste od Zenice, prema Šepetju i Doboju. Izgradnja dionice Klopac - Pećuj (Donja Građanica) kod Zenice, ukupne duljine 5,78 kilometara, biće omogućena putem kredita od strane EBRD u iznosu od 108 miliona eura. Radovi na ovoj dionici obuhvataju izgradnju četiri vijadukta i dva tunela, a završetak radova se očekuje nakon dvije i po godine od njihovog početka. Po etkom radova na ovoj dionici bit će otvoreno prvo zgradilište na Koridoru 5C za novi investicioni ciklus vrijedan 892 miliona eura. Potrebno je spomenuti i grant od 22 miliona eura koji je odobren načelnim zemljama na samitu u Beogradu u protekle 2015. godine, a odnosi se na izgradnju prekograničnog mosta na Savi i autocestu kod Svilaja.

U Kantonu Sarajevo, najveći građevinski projekti u niskogradnji odnose se na izgradnju "A transverzale" i Šljeme longitudinale. Vrijednost radova "A transverzale" u iznosu od 5,8 miliona KM finansira Kanton Sarajevo i Općina Novi Grad putem Direkcije za puteve KS-a, a cilj ovog projekta je da se Međunarodni aerodrom Sarajevo poveže sa centrom grada. Završetak radova očekuje se u julu 2016. godine. Uz ranije odobrenih 16,5 miliona eura kredita od EBRD i dodatnih 6 miliona eura zajma, nastaviti će se izgradnja Šljeme longitudinale, što uključuje tri raskrsnice i izgradnju velikog kruglog toka kod pehare ŠASÖ. Završetak radova na ovom projektu očekuje se krajem 2017. godine.

2.4.3 Građevinski radovi u inozemstvu

Ukupna vrijednost ugovorenih građevinskih radova u inozemstvu, u 2015. godini, iznosila je 321,4 miliona KM, što je u odnosu na 2014. godinu manje za 3,7% ili 12,3 miliona KM. Od ugovorenih vrijednosti realizovano je 32,5% ili 104,5 miliona KM, što je za 6,4% više u odnosu na godinu ranije. Realizacija poslova odnosi se na oblast niskogradnje 74,1% i na visokogradnju 25,9%. Cjelokupni poslovi visokogradnje u iznosu od 27,1 miliona KM izvršeni su u Evropi, dok su dvije trećine poslova niskogradnje realizovani u Evropi (52,9 miliona KM), a jedna trećina u Africi (24,5 miliona KM). Manja vrijednost ugovorenih radova iziskivala je i manji angažman radnika na gradilištima u inozemstvu, čemu svjedoči podatak da je u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu bilo registrovano 11,4% manje radnika (ukupno 738 radnika).

Grafikon 8. Pregled izvršenih građevinskih radova u inozemstvu u periodu 2012-2015



Izvor: Federalni Zavod za statistiku

Stanje u građevinskom sektoru, u velikoj mjeri ovisi od ukupnog političkog ambijenta i poslovnog okruženja. Na razvoj građevinarstva, pa time i ukupni ekonomski rast, direktno utiču investicije, zaduženja, mogu nositi bankarskih kreditiranja i sprovođenje Reformske agende. U 2015. godini je došlo do oporavka visokogradnje, odnosno njenog blagog rasta u ukupno realiziranim radovima za 8,2 procentna poena. Međutim, bh. građevinske kompanije teže su pogodio gubitak tržišta Libije i Iraka, što se naročito odrazilo na Hidrogradnju. Problemi sa osiguranjem bankovnih garancija mogu se riješiti jedino zajednicom nastupom bh. kompanija na trećim tržištima sa građevinskim kompanijama iz zemalja regije. Uslove referenci, finansiranja i bankovnih garancija većina bh. kompanija ne može ispuniti, što bh. građevinare dovodi u položaj da se ne mogu samostalno prijaviti, već samo putem konzorcija i udruživanja sa stranim kompanijama. U takvim slučajevima bh. firme obično kao podizvo i realiziraju radove, pri čemu se nerijetko dešava i da glavni izvođači nisu referentni za takvu poziciju. Udržavanje građevinara pri Privrednoj komori FBiH je poslalo Vladu FBiH zahtjev za rješavanje pitanja bankovnih garancija, ali su ponovo naglasili potrebu osnivanja ministarstva za građevinarstvo.

2.5 UNUTRAŠNJA TRGOVINA

U trgovini na malo, na podruju Kantona Sarajevo u 2015. godini, ostvareno je 2,6 milijardi KM prometa (bez PDV-a), -to je za 4,2% manje u odnosu na promet ostvaren u 2014. godini. Ova stopa je s jedne strane rezultat smanjenja prometa neprehrambenih proizvoda u nespecijalizovanim prodavnicama od 15,9%, prometa ostvarenog izvan prodavnica od 12,2%, te prometa motornih goriva od 1,8% u odnosu na 2014. godinu. Sa druge strane zabilješen je rast prometa hranom, piem i duhanom za 9% te prometa proizvoda u specijaliziranim prodavnicama, od 15,9%. Najve i obim prometa ostvaren je u nespecijalizovanim prodavnicama gdje je ukupan promet iznosio 965 miliona KM, -to ini 37,2% ukupnog prometa u Kantonu Sarajevo. U specijalizovanim prodavnicama, ostvareno je 24,3% ukupnog prometa Kantona ili 630 miliona KM, dok je u trgovinama gorivima i mazivima ostvareno 523 miliona KM, -to je 20,2% ukupnog kantonalnog prometa na malo (bez PDV-a). Promet u trgovinama hranom, pi ima i duhanskim proizvodima iznosio je 140 miliona KM, -to odgovara u e-u od 5,4% u ukupnom prometu Kantona Sarajevo, a u trgovinama na malo izvan prodavnica ostvareno je 0,6% ukupnog prometa -to izrafleno u novcu iznosi 15 miliona KM. Ostale djelatnosti trgovine na malo ostvarile su promet u iznosu od 323 miliona KM, sa u e-em u ukupnom prometu Kantona Sarajevo od 12,3%.

U Federaciji BiH je, u 2015. godini, u trgovinama na malo ostvareno za 4,5% vi-e prometa (bez PDV-a) u odnosu na godinu ranije. Strukturalno, najve i rast prometa ostvaren je u prodaji namje-taja, opreme za rasvjetu i elektri nih aparata za doma instvo od 28,1% a u e-e ovih proizvoda u ukupnoj maloprodaji Federacije BiH iznosi 2,9%. U specijalizovanim prodavnicama fliveflnim namirnicama, rast prometa u odnosu na 2014. godinu iznosio je 20,3%, dok je promet od prodaje odje e i obu e bio za 22,2% ve i u odnosu na godinu ranije. fliveflne namirnice u specijaliziranim prodavnicama ine 5,1% ukupnog prometa trgovina na malo u Federaciji BiH, a odje a i obu a u estvuje sa 5,8%. fieljezne robe, boje i stakla, kao i ostalog gra evinskog materijala, koji u estviju sa 5,1% u ukupnom prometu maloprodaje, prodano je u vrijednosti ve oj za 13,5% u odnosu na prodaju iz 2014. godine. Medicinskih i kozmeti kih proizvoda prodano je za 11,4%, vi-e a ostalih proizvoda iz specijaliziranih prodavnica za 11,1% vi-e u odnosu na 2014. godinu. Navedene trgova ke struke u estviju u ukupnom ostvarenom prometu trgovine na malo Federacije BiH sa 7,9% odnosno 3,1%. Najve e u e-e (34,4%) u ukupnom prometu u trgovinama na malo otpada na fliveflne namirnice u nespecijalizovanim prodavnicama, iji je promet od prodaje u 2015. godini ostvario rast od 1,2% u odnosu na godinu ranije. Ostali proizvodi u nespecijaliziranim prodavnicama sa u e-em od 14,4% u ukupnom maloprodajnom prometu Federacije BiH ostvarili su rast prometa od skromnih 0,9%. Pad prometa u trgovini na malo Federacije BiH u 2015. godini zabilješen je kod prodaje motornih goriva i maziva (2,3%) i kod prodaje izvan prodavnica (4,6%). Trgovina motornim gorivima u estvuje sa 20,9% u ukupnoj maloprodaji Federacije BiH, a trgovina izvan prodavnica u estvuje sa 0,5%.

U distributivnoj trgovini Kantona Sarajevo u decembru 2015. godine, ukupno je bilo zaposleno 20.984 radnika ija je prosje na neto pla a u istom mjesecu iznosila 752 KM, a u bruto iznosu sa doprinosima i porezom na pla u svega 1.155 KM. Trgovina po ovim pokazateljima je jedna od privrednih grana sa najniplom prosje nom pla om, ak 280 KM manje od prosjeka Kantona Sarajevo. U odnosu na godinu ranije, broj radnika u trgovini se smanjio za 618 radnih mesta (2,9%), dok je prosje na neto pla a nifla za 2,2%.

Podaci Centra za istraživanje trfli-ta (GfK BiH) pokazuju da se vi-e od 70% prometa u trgovini na malo u BiH ostvaruje u trflihim centrima i trgova kim lancima, a ostalo u manjim prodajnim objektima. Prema udjelu trflih centara u bh. maloprodaji, jo- uvijek se na prvom mjestu nalazi Konzum Sarajevo sa 25% u e-a, a slijede ga Bingo Tuzla sa 19% u e-a i Delta maxi Banja Luka sa 9% u e-a u ukupnom prometu. Male privatne radnje i du ani nalaze se u veoma te-koj situaciji gdje se bore za opstanak, a o tome svjedo i podatak o padu njihovog u e-a u ukupnom

maloprodajnom prometu sa 50%, koliko je bilo zabilješeno prije desetak godina, na dana–njih ne-to manje od 10%. Podaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH ukazuju da se 84,5% PDV-a u bh. trgova koj mrefli odnosi na prodaju strane robe. Zastupljenost strane robe u doma oj maloprodaji i veleprodaji iznosi gotovo 90%, –to je imalo za posljedicu da se iz Bosne i Hercegovine u inozemstvo odlilo oko 18 milijardi KM u 2015. godini. Rigorozni uvijeti stranih veletrgova kih ku a, u vidu zahtjeva za dodatno pla anje pozicija i visokih marfl, koji se postavljaju pred doma e proizvo a e, predstavljaju prepreku za plasman doma ih proizvoda u trgovim lancima. Godi–nja uplata poreza, naknada i doprinosa na ra un javnih prihoda Bosne i Hercegovine od strane trgovine iznosi 7 milijardi KM, –to je ve i doprinos od cjelokupne proizvodnje i ostalih usluga. Potrebno je da se u narednom periodu prona e na in za pove anje proizvodnje i prodaje doma ih proizvoda, jer se rezerve ve crpe –to ukazuje na pad trgovine i prodaje.

2.6 VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA

Prema podacima dobijenim od **Vanjskotrgovinske komore BiH**, vanjskotrgovinska razmjena privrede Kantona Sarajevo sa svjetom za period januar-decembar 2015. godine, u pore enju sa kretanjima u Bosni i Hercegovini i u Federaciji Bosne i Hercegovine, vidi se iz sljede eg tabelaranog pregleda:

Vanjskotrgovinska razmjena	BiH	FBiH	Kanton Sarajevo	Učešće KS/BiH	Učešće KS/FBiH
	I-XII 2015	I-XII 2015	I-XII 2015		
Ukupan izvoz	9.215.983	6.241.807	1.041.779	11,3%	16,7%
Ukupan uvoz	15.401.937	10.180.906	3.349.154	21,7%	32,9%
Obim ukupno	24.617.920	16.422.713	4.390.933	17,8%	26,7%
Saldo	-6.185.954	-3.939.099	-2.307.375	37,3%	58,6%
Rast/Pad: Deficit	-9,7%	-1,5%	-7,4%		
Pokrivenost	59,8%	61,3%	31,1%		
Rast/Pad: Izvoz	3,1%	5,5%	5,9%		
Rast/Pad: Uvoz	-2,5%	2,7%	-3,7%		
Rast/Pad: Ukupnog obima vanjskotrgovinske razmjene	-0,4%	3,7%	-1,6%		
Porast/Smanjenje: Stepena pokrivenosti	5,6%	2,7%	9,9%		

Izvor: Vanjskotrgovinska komora

Iz prezentiranih podataka vidljivo je da je **ukupna vanjskotrgovinska razmjena Kantona Sarajevo** ostvarena u iznosu od **4.391 miliona KM**, –to je za **70 miliona KM ili 1,6 %** manje nego u 2014. godini i –to predstavlja ne-to vi-e od etvrteine ukupne vanjskotrgovinske razmjene Federacije BiH (26,7%), odnosno 17,8% vanjskotrgovinske razmjene BiH sa svjetom. Najzna ajniji vanjskotrgovinski partneri Kantona Sarajevo u 2015. godini bili su Hrvatska, Njema ka, Srbija, Kina i Italija, sa kojima se ostvarilo 57,2% ukupne vanjskotrgovinske razmjene.

Ukupan izvoz Kantona Sarajevo u 2015. godini prvi put je dostigao vrijednost od milijardu KM, ta nije **1.041 miliona KM** –to je za **58 miliona KM ili 5,9%** vi-e u odnosu na 2014. godinu, i predstavlja 16,7% izvoza FBiH. U e–e izvoza Kantona Sarajevo u izvozu FBiH se neznatno pove alo za 0,1 procentnih poena u odnosu na 2014. godinu. U ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine, sarajevski kanton u estvuje sa 11,3% –to je za 0,3 procentna poena vi-e u odnosu na u e–e iz 2014. godine. **Ukupan uvoz** Kantona Sarajevo u 2015. godini smanjen je **za 128 miliona**

KM ili 3,7% i iznosi 3.349 miliona KM. U ukupnom uvozu Federacije BiH, Kanton Sarajevo u estvuje sa jednom tre inom (32,9%), –to je u odnosu na godinu ranije manje za 2,2 procentna poena, dok se u e– e uvoza Kantona Sarajevo u ukupnom uvozu BiH smanjilo za 0,3 procentna poena u odnosu na 2014. godinu te iznosi 21,7%. Za razliku od izvoznih rezultata, Kanton Sarajevo je na vode oj poziciji po ostvarenoj vrijednosti uvoza u odnosu na druge kantone/flupanije u Federaciji BiH, za posmatrani period.

Pove anje izvoza uz istovremeno smanjenje uvoza rezultiralo je **padom deficitu u Kantonu Sarajevo za 186 miliona KM ili 7,4%** u odnosu na 2014. godinu. Deficit u iznosu od **2.307 miliona KM** ini 58,6% ukupnog deficitu Federacije BiH –to u odnosu na u e– e iz 2014. godine predstavlja smanjenje za 3,7 procentnih poena, dok u ukupnom deficitu BiH sarajevski kanton u estvuje sa 37,3% ili 0,9 procentnih poena vi–e u odnosu na godinu ranije.

Stopa pokrivenosti uvoza izvozom u Kantonu Sarajevo u 2015. godini je **povećana za 9,9% i iznosi 31,1%, te je i dalje niska u odnosu na** FBiH 61,3% (pove anje za 2,7%), a u BiH stepen pokrivenosti uvoza izvozom iznosi 59,8% (pove anje za 5,6%). *Pregled uvoza/izvoza KS za period 2008-2015 dat je u prilogu (grafikon V).* Federacija BiH u estvuje u izvozu BiH sa 67,7%, a RS sa 29,7%, a u uvozu BiH, Federacija BiH u estvuje sa 66,1%, a RS 28,7%.

U periodu od po etka ekonomske recesije pa do kraja pro–le godine (2008-2015), uvoz Kantona Sarajevo se smanjivao po prosje noj stopi od 2,6%. U apsolutnom iznosu, uvoz Kantona Sarajevo u 2015. godini manji je za 682 miliona KM od uvoza iz 2008. godine (4.031 miliona KM). Istovremeno, izvoz Kantona Sarajevo na kraju 2015. godine ve i je za 196 miliona KM od izvoza iz 2008. godine (846 miliona KM), –to zna i da je u posmatranom periodu izvoz rastao po prosje noj stopi od 3%. Ovakva kretanja uvoza i izvoza dovela su do smanjenja deficitu u Kantonu Sarajevo u 2015. godini u odnosu na 2008. godinu za 878 miliona KM, –to pokazuje i prosje na stopu od 4,5% po kojoj se deficit Kantona Sarajevo u periodu 2008-2015 godi–ne smanjivao. Indeksi i prosje ne stope rasta izvoza, uvoza i obima na nivou BiH, FBiH i Kantona Sarajevo daju se u narednoj tabeli:

Tabela 11: Indeksi i prosje ne stope rasta/pada vanjskotrgovinske razmjene BiH, FBiH i KS u periodu 2008-2015

Elementi	BiH		FBiH		KS	
	Indeks 2015/2008	Prosječna stopa 2008-2015	Indeks 2015/2008	Prosječna stopa 2008-2015	Indeks 2015/2008	Prosječna stopa 2008-2015
Izvoz	137,3	4,6%	132,0	4,0%	123,2	3,0%
Uvoz	94,6	-0,8%	92,6	-1,1%	83,1	-2,6%
Ukupno	107,0	1,0%	104,5	0,6%	90,0	-1,5%
Deficit	64,6	-0,6%	62,9	-6,4%	72,4	-4,5%

Izvor: Vanjskotrgovinska komora BiH

Kao –to se i da vidjeti iz prethodnih podataka, u poslijednjih sedam godina (2008-2015) na svim nivoima ure enja na–e zemlje (BiH, Federacije BiH i Kantona Sarajevo) **izvoz je rastao, uvoz je pada, a deficit se smanjivao.** *Kompletnija ocjena vanjskotrgovinske razmjene na području Kantona Sarajevo može se dobiti poređenjem kretanja vanjskotrgovinske razmjene po kantonima/županijama, po glavi stanovnika, što se daje u prilogu (tabela III, IV i V).*

2.6.1 Vanjskotrgovinska razmjena po općinama u Kantonu Sarajevo

Najve u robnu razmjenu sa svijetom u Kantonu Sarajevo u 2015. godini ostvarila je privreda op ine Novo Sarajevo (1.332 miliona KM) i njeno u e– e u ukupnoj robnoj razmjeni Kantona Sarajevo sa svijetom iznosi 30,4%. Najve i izvoz (254 miliona KM) ostvarila je privreda op ine Centar–Sarajevo, –to predstavlja 24,5% od ukupnog izvoza Kantona Sarajevo u 2015. godini.

Tabela 12: ukupan obim vanjskotrgovinske razmjene po općinama u KS u 2015. godini						
	Uvoz (000 KM)	U e–e u KS	Izvoz (000 KM)	U e–e u KS	Obim (000 KM)	U e–e u KS
Hadžići	135.078	4,0%	63.457	6,1%	198.535	4,5%
Iličići	685.002	20,5%	148.820	14,3%	833.822	19,0%
Ilijaš	44.491	1,3%	118.889	11,4%	163.380	3,7%
N.Sarajevo	1.158.188	34,6%	174.654	16,8%	1.332.842	30,4%
Centar	424.048	12,7%	254.876	24,5%	678.924	15,5%
N.Grad	689.636	20,6%	182.956	17,6%	872.592	19,9%
S.Grad	78.469	2,3%	23.386	2,2%	101.855	2,3%
Vogošća	134.242	4,0%	74.741	7,2%	208.983	4,8%
Kanton Sarajevo	3.349.154	100,0%	1.041.779	100,0%	4.390.933	100,0%

Izvor: Vanjskotrgovinska komora BiH

2.6.2 Vanjskotrgovinska razmjena Kantona Sarajevo prema međunarodnoj klasifikaciji ekonomске namjene proizvoda (BEC)

U 2015. godini, sa područja Kantona Sarajevo prema međunarodnoj klasifikaciji ekonomске namjene proizvoda najviše je izvezeno industrijskih materijala, ukupne vrijednosti 301,2 miliona KM, što je u odnosu na godinu ranije više za 23,1%. Na drugom mjestu nalaze se proizvodi za potrošnju sa ukupnom vrijednosti izvoza od 247,5 miliona KM ili 2,5% manje nego 2014. godine. Izvoz goriva i maziva iznosio je 219,6 miliona KM, što predstavlja povećanje od 18,1%, a izvoz hrane i pića 90,5 miliona KM ili za 17,5% više u odnosu na 2014. godinu. Kapitalnih proizvoda, osim transportnih sredstava izvezeno je u vrijednosti od 61,5 miliona KM, što je za 6,6% manje u odnosu na godinu ranije. Ukupna vrijednost izvoza transportnih sredstava, njihovih djelova i pribora u 2015. godini iznosila je 64,2 miliona KM što je povećanje od skromnih 0,7% u odnosu na 2014. godinu, a ostalih proizvoda izvezeno je u vrijednosti od 20,2 miliona KM što je za 22,5% manje nego u 2014. godini.

U ukupnom uvozu Kantona Sarajevo, prema međunarodnoj klasifikaciji ekonomске namjene proizvoda, na prvom mjestu nalaze se goriva i maziva, kojih je uvezeno u vrijednosti od 898,4 miliona KM, što je manja vrijednost u odnosu na godinu ranije za 15,5%. Proizvoda za potrošnju uvezeno je u vrijednosti od 769,9 miliona KM ili 1,5% više u odnosu na 2014. godinu. Industrijski materijali zauzimaju treće mjesto u ukupnom uvozu Kantona Sarajevo za 2015. godinu, sa ukupnom vrijednosti uvoza od 714,5 miliona KM, odnosno 4,9% više nego u godini ranije. Kapitalnih proizvoda, osim transportnih sredstava uvezeno je u vrijednosti od 513,7 miliona KM, što je u odnosu na 2014. godinu manje za 0,9%, dok je istovremeno smanjen uvoz hrane i pića tako da je za 0,9%, pa je ukupna vrijednost uvoza ovih proizvoda na kraju 2015. godine iznosila 417,9 miliona KM. U 2014. godini dođe do povećanja uvoza transportnih sredstava za 3,1%, ukupne vrijednosti od 256,2 miliona KM, dok je ostalih proizvoda uvezeno u vrijednosti od 2 miliona KM ili 59,8% više u odnosu na godinu ranije.


2.6.3 Vanjskotrgovinska razmjena sa ekonomskim grupacijama zemalja

Najznačajniji ekonomski partneri privrede Kantona Sarajevo i u 2015. godini dolaze iz zemalja Evropske unije, na koju otpada **63,5% od ukupne robne razmjene sa svjetom (2,9 milijardi KM)**, odnosno **60,7%** od ukupnog izvoza (609,6 miliona KM) i **64,3%** ukupnog uvoza (2,3 milijardi KM) iz ove ekonomski grupacije zemalja. U odnosu na 2014. godinu, izvoz Kantona Sarajevo u zemlje EU u 2015. godini se povećao za 26,1%, dok se istovremeno uvoz iz EU smanjio za 7,7%, pri čemu je obim ukupne razmjene manji za 2,2%. Od zemalja sa kojima Kanton Sarajevo ostvaruje ekonomsku saradnju iz Evropske unije, na prvo mjesto u ukupnoj robnoj razmjeni dolazi

Hrvatska (31,3%), zatim Njema ka (20,2%), Italija (10,9%), Slovenija (6,3%), Austrija (4,4%), Maarska (3,8%), itd.

Ukupna vrijednost vanjskotrgovinske razmjene Kantona Sarajevo sa zemljama CEFTA-e u 2015. godini iznosila je 585 miliona KM, -to je 12,8% od ukupnog obima razmjene Kantona Sarajevo i manja je za 1,1% u odnosu na godinu ranije. Izvoz Kantona Sarajevo u zemlje CEFTA-e iznosio je 224,8 miliona KM, -to je manje za 11% (27,8 miliona KM) u odnosu na 2014. godinu, a vrijednost uvoza iznosila je 360,2 miliona KM, -to je vi-e za 6,3% (21,4 miliona KM) u odnosu na godinu ranije. Strukturalno, Kanton Sarajevo je u 2015. godini ostvario najve u vrijednost robne razmjene u okviru CEFTA sporazuma sa Srbijom (77,5%), zatim Crnom Gorom (11%), Makedonijom (5,7%), Kosovom (4,8%) te Albanijom (1%). U robnoj razmjeni sa Srbijom pove an je izvoz Kantona Sarajevo za 5% ali i uvoz za 6,9%. Uvoz robe iz Crne Gore u Kanton Sarajevo pove ao se za 48%, dok se izvoz istovremeno smanjio za 31,8%. Kanton Sarajevo je u 2015. godini ostvario ve i izvoz robe na Kosovo za 22,7%, dok se uvoz robe sa Kosova smanjio za 33,4%. Vrijednost izvezene robe Kantona Sarajevo u Albaniju na kraju 2015. godine bila je manja za 80,7% u odnosu na izvoz iz 2014. godine, dok se istovremeno uvoz pove ao za 59,8%. U Makedoniju je izvezeno za 9,5% vi-e vrijednosti robe u odnosu na godinu ranije a uvoz robe iz Makedonije u Kanton Sarajevo se smanjio za 10,4%.

Grafikon 9. U e- e zemalja prema geografskim zonama u uvozu i izvozu KS (2015.god.)



Izvor: Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

Od 1. januara 2015. godine, na snazi je Sporazum o slobodnoj trgovini izme u BiH i drflava EFTA (The European Free Trade Association ó Evropska asocijacija za slobodnu trgovinu), koju ine TMvicarska, Norve-ka, Lihte-tajn i Island. Primjena ovog Sporazuma, koji podrazumjeva potpuno ukidanje carina za sve proizvode koji zadovoljavaju evropske standarde, dok je za liberalizaciju u suprotnom smjeru ostavljen trogodi-nji prelazni period, odrazila se negativno na vanjskotrgovinsku razmjenu Kantona Sarajevo, tako -to je smanjen izvoz a pove an uvoz iz zemalja EFTA grupacije. U odnosu na period prije primjene Sporazuma (2014. godina), izvoz Kantona Sarajevo u zemlje EFTA-e se smanjio za 22,3% ili 4,7 miliona KM, a uvoz se pove ao za 22%, odnosno 6 miliona KM. Ukupna robna razmjena Kantona Sarajevo u 2015. godini sa zemljama EFTA-e ostvarena je u vrijednosti od 49,5 miliona KM -to ini 1,1% ukupne robne razmjene Kantona Sarajevo sa svijetom. Na izvoz se odnosi 16,4 miliona KM, a na uvoz 33,1 miliona KM. Strukturalno, ukupnu robnu razmjenu sa zemljama EFTA-e Kanton Sarajevo ostvario je prema slijede em redoslijedu: TMvicarska (85,1%), Norve-ka (14,5%), Lihten-tajn (0,2%) i Island (0,3%).

Robna razmjena Kantona Sarajevo sa ostalim zemljama ini 22,6% ukupne robne razmjene Kantona sa svijetom i iznosi preko milijardu KM od ega se na izvoz odnosi 153,9 miliona KM, a na uvoz 882 miliona KM. Od ukupnog obima vanjskotrgovinske razmjene Kantona Sarajevo sa ostalim zemljama na Rusiju se odnosi 17,6%, na Tursku 16%, na Kinu 33,5%, dok ostatak od 32,9% ine ostale zemlje svijeta. Vrijednost izvezene robe u Rusiju u 2015. godini bila je ve a za 4,1% u odnosu na 2014. godinu, dok je vrijednost uvoza smanjena za 1%. Uvoz robe iz Turske u Kanton Sarajevo poveao se za 8,8%, dok se izvoz istovremeno smanjio za 26,4%. U robnoj razmjeni sa Kinom smanjen je izvoz Kantona Sarajevo za 3,7%, dok se uvoz poveao za 4,9%

2.7 TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

Turizam je veoma značajan faktor razvoja ukupne svjetske ekonomije. Ova djelatnost u estvuje sa 3,8% u svjetskom BDP, turizam je sektor koji zapo-љava najve i broj ljudi na svijetu (8,3% zaposlenih u svijetu), u estvuje sa 12% u svjetskom izvozu robe i usluga i apsorbuje 9,4% ukupnih investicija u svijetu.

Kanton Sarajevo ima značajne resurse i aspiracije u turizmu, koji sve vi-e postaje respektabilna privredna grana. Sarajevski kanton predstavlja veoma zanimljivu turističku destinaciju, kao rezultat geografskog položaja, izuzetnih prirodnih ljepota, kulturnih, historijskih i multietničkih vrijednosti i prirodnih klimatskih uvjeta.

Prema podacima Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu, Kanton Sarajevo je posjetilo za 21,5% vi-e turista, pri čemu je rast stranih turista iznosio 22,4% a domaćih turista je bilo vi-e za 16,8%. Ukupan broj turista koji su posjetili Kanton Sarajevo iznosio je 364.171 od čega se 85% odnosilo na strane a 15% na domaće turiste. Istovremeno je ostvareno 20,3% vi-e noćenja u odnosu uporedni period 2014. godine. Strani turisti ostvarili su 23% vi-e noćenja, a domaći 5,9%. Ukupan broj noćenja iznosio je 692.957. Navedeni podaci se mogu vidjeti iz naredne tabele.

Tabela 13. Ukupan broj turista i ostvarenih noćenja u KS						
	Dolasci			Noćenja		
	Ukupno 2015	Rast/Pad 2015/2014	Učešće	Ukupno 2015	Rast/Pad 2015/2014	Učešće
Domači	56.192	16,8%	15,0%	95.499	5,9%	14,0%
Strani	307.979	22,4%	85,0%	597.458	23,0%	86,0%
Ukupno	364.171	21,5%	100,0%	692.957	20,3%	100,0%

Izvor: Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

U decembru 2015. godine, registrovano je ukupno 96 poslovnih jedinica (hoteli, moteli, domaćinstva, pansioni i ostala prenoći-ta) sa 3.273 soba i 6.373 leflajeva te iskoristeno kapaciteta od 17,91%. Najveći broj posjeta stranih turista u Kantonu Sarajevo ostvarili su turisti iz Hrvatske (18,8%), Turske (12,9%), Srbije (7,3%), Slovenije (5,6%) itd. *Pregled dolazaka i noćenja turista u Kantonu Sarajevo za period 2008-2015 dat je u prilogu (grafikon VI).*

Na području Federacije BiH u 2015. godini registrovano je 722.863 turista koji su ostvarili 1.438.080 noćenja. Broj turista je u odnosu na 2014. godinu uvećan za 25,6%, a broj noćenja za 31,3%. Stranih turista bilo je za 30,1% vi-e u odnosu na godinu prije i ostvarili su 36,6% vi-e noćenja.

Usvajanjem Zakona o turizmu Kantona Sarajevo u prvoj polovini 2016. godine, očekuje se podizanje kvalitete turističke ponude – to će doprinijeti brzom razvoju turizma, a bolji inspekcijski

nadzor ove oblasti će ustanoviti svršishodno tro-enge sredstava u ovoj privrednoj grani. Regulisanjem okvira turisti ke djelatnosti, na ina izdavanja licenci za obavljenje djelatnosti te osnivanja i rada turisti kih zajednica, novi Zakon ima za cilj da suzbije i smanji sivu ekonomiju u ovoj oblasti, pobolj-a za-titu korisnika turisti kih usluga, pove a budfletske i vanbudfletske prihode, za-titi trifli-no nadmetanje i doprinese ve oj profesionalizaciji djelatnosti.

Na nivou Federacije BiH u 2015. godini promet u ugostiteljstvu je iznosio 202,9 miliona KM, -to je u odnosu na 2014. godinu vi-e za 10,8% (podaci o ostvarenom prometu u ugostiteljstvu za Kanton Sarajevo ne objavljuju se od po etka 2015. godine).

2.8 SAOBRAĆAJ I INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

Djelatnost saobra aja se naj e- e prati, kao i djelatnost gra evinarstva, za podru je Federacije BiH, iako je glavno saobra ajno vori-te u Gradu Sarajevo. Analizirat e se transparentni podaci za sve oblike saobra aja-komunikacija.

2.8.1 Željeznički saobraćaj

foteljeznice FBiH su u 2015. godini u odnosu na godinu prije ostvarile lo-ije rezultate u sektoru prijevoza putnika, dok su u sektoru prijevoza roba ostvareni bolji rezultati u odnosu na 2014. godinu. Kod prijevoza roba registrovan je rast u obimu prevezene robe od 2,5%, odnosno 216 hiljada tona vi-e u odnosu na 2014. godinu. Unutra-njim prijevozom prevezeno je 5.803 hiljada tona robe, -to je za 7,7% vi-e u odnosu na 2014. godinu. Obim robe prevezene izvan granica BiH smanjen je za 7,4% u odnosu na 2014. godinu, tako da je ukupna koli ina prevezene robe me unarodnim prijevozom u 2014. godini iznosila 2.858 hiljada tona. Strukturalno, od ukupnog prijevoza robe fteljeznicom na unutra-nji prijevoz odnosi se 66,6%, a na me unarodni 32,8%. U sektoru prijevoza putnika fteljeznicom zabilješten je pad u odnosu na 2014. godinu. Prevezeno je ukupno 334 hiljade putnika, -to je za 5,9% manje u odnosu na 2014. godinu. Prijevoz putnika me unarodnim prijevozom ostao je nepromjenjen u odnosu na 2014. godinu, dok je unutra-nji prijevoz zabilješio pad od 6%. Na unutra-nji prijevoz putnika odnosi se 98,2% od ukupnog prijevoza, a na me unarodni prijevoz 1,8%. Broj putni kih kilometara se tako er smanjio u 2015. godini i to za 5,9% u odnosu na godinu ranije.

2.8.2 Cestovni saobraćaj

U toku 2015. godine, u Kantonu Sarajevo prevezeno je ukupno 32 hiljade tona robe, -to je u odnosu na koli inu prevezene robe iz 2014. godine manje za 45,8%. Istovremeno, u Federaciji BiH prevezeno je 4,6 miliona tona robe, -to je za 0,1% vi-e u odnosu na godinu ranije.

Gradsko - prigradskim prevozom, u sarajevskom kantonu u 2015. godini, prevezeno je 95,8 miliona putnika, -to je za 2,6% manje u odnosu na broj prevezenih putnika iz 2014. godine. Strukturalno, najve i broj putnika koristio je tramvaj kao sredstvo javnog prevoza (44,7%), ali je broj prevezenih putnika tramvajem u 2015. godini bio manji za 2,2% u odnosu na 2014. godinu. Na drugom mjestu naj e- e kori-tenih sredstava javnog prevoza jesu autobusi sa 38,1% u e- a u ukupnom broju prevezenih putnika. Broj putnika prevezenih autobusima u gradsko-prigradskom prevozu u 2015. godini bio je za 3,1% manji u odnosu na godinu ranije. Trolejbusima je prevezeno 17,2% od ukupnog broja putnika, -to je u odnosu na 2014. godinu manje za 2,5%.

Podaci za Federaciju BiH govore da je u 2015. godini na podru ju ovog entiteta gradsko-prigradskim prevozom prevezeno 114 miliona putnika ili 2,2% manje u odnosu na 2014. godinu. TMTo se ti e broja registrovanih vozila u 2015. godini, u Kantonu Sarajevo, zabilješeno je ukupno

134.301 registrovanih vozila, što je 22,7% od ukupno registrovanih vozila u Federaciji BiH. U odnosu na 2014. godinu, u Kantonu Sarajevo registrovano je 3% više vozila i to najviše putnih kih (90%). Povećan je broj registrovanih putnih kih vozila (3,3%) i broj teretnih vozila (4%). Broj registrovanih autobusa se smanjio za 2,2%, a motocikala za 0,9%. Smanjen je i broj registrovanih kombinovanih vozila za 35,5%, te ostalih vozila za 52,5% u odnosu na 2014. godinu.

2.8.3 Avio saobraćaj

U avio saobraćaju Federacije BiH, u toku 2015. godine, dobrodošlo je do povećanja međunarodnog prometa za 80,8% u odnosu na 2014. godinu. Ukupno je prevezeno 1.102.719 putnika što je za 19,1% više u odnosu na godinu ranije. I promet tereta se povećao za 74,3% u odnosu na 2014. godinu pa je ukupan obim prevezenog tereta iznosio 4.177 tona.

Proteklu godinu Aerodrom Sarajevo zaključio je sa brojkom od 772.904 prevezenih putnika, što je za 8,9% više u odnosu na 2014. godinu i čini 70% od ukupnog broja prevezenih putnika na nivou Federacije BiH. Ukupna dobit međunarodnog aerodroma Sarajevo u 2014. godini iznosila je 6,8 miliona KM i od tog iznosa pet miliona KM je uplaćeno u budžet Vlade FBiH. U avgustu 2015. godine, sa sarajevskog aerodroma, otpremljeno je 435% više komercijalnog cargo u odnosu na isti mjesec 2014. godine što je rezultat aranžmana bescarinskog izvoza svježeg i rashlađenog goveda mesa u Tursku. U 2014. godini, ukupan izvoz komercijalnog cargo iznosio je 1.950 tona, a u 2015. godini je ta brojka premašena na mjesec novembar. Usporenim poslovnim rezultatima svakako doprinosi i uvođenje novih linija. Tokom 2015. godine, potpisana je Sporazum o redovnom vazduhoplovnom saobraćaju između Vicarske i BiH te su uspostavljene direktnе linije iz Sarajeva za Cireh i finevnu i liniju Tuzla-Bazel. U prvoj polovini 2016. godine, Aerodrom Sarajevo je zabilježio rast broja prevezenih putnika za 1,6% u odnosu na isti period 2015. godine, ali i pad broja avio operacija za 2,4%.

2.8.4 IKT sektor

IKT sektor je najbrže rastući sektor u proteklih nekoliko godina. U posljednjih pet godina, u našoj zemlji otvoreno je 150 kompanija te preko 1.500 novootvorenih radnih mesta u zadnje tri godine. IKT sektor u BiH započeo je oko 20.000 ljudi i jedini je sektor gdje je potražnja za radnom snagom veća od trenutne ponude, što govori o ogromnom potencijalu započevanja sa relativno malim ulaganjima. Prema analizi Agencije TEC, koja je u oba entiteta analizirala ukupno 423 kompanije iz oblasti računarskog programiranja, savjetovanje i djelatnosti u vezi s njima, ovaj sektor danas doprinosi sa oko 150 miliona KM ukupnom GDP-u. Analiza pokazuje da su, u periodu od 2010. do 2014. godine, operativni prihodi analiziranih kompanija porasli sa 166.920 KM na 328.226 KM, dakle gotovo dvostruko više. Neto dobit kompanija skoro se utrostručila sa 15.005 na 43.655 KM, a većina te dobiti ostvarena je izvozom. Tako je 2011. godine izvoz analiziranih kompanija iznosio 31.480 KM, da bi se u 2014. godini povećao na 59.416 KM, što znači da se u periodu od 3 godine izvoz analiziranih kompanija povećao za skoro 90%. Ova analiza pokazuje da je ovo jedna od nedovoljno iskorištenih oblasti privrede u koju svakako treba ulagati, omogućiti bolje uslove rada i proces adekvatnog obrazovanja kadra, što bi ponukalo poduzetnike sa znanjem iz ove oblasti da osnivaju kompanije, a investitori da ulažu u ovu oblast.

U Bosni i Hercegovini, Zakon o elektronskim komunikacijama je većinom zasnovan na regulatornom okviru EU iz 1998. godine. Optički sistem autorizacije tek treba da se uvede, aime bi se zamjenile pojedinačne dozvole za osiguranje elektronskih komunikacija. Sigurnost IKT sektora u BiH i njegova uinkovitost uveliko zavise od institucionalnog okvira, koji ne osigurava odgovarajuće politiku nezavisnost, kao ni finansijsku i operativnu nezavisnost regulatora. U Izvještaju Evropske komisije za napredak BiH navodi se kako Regulatorna agencija za komunikacije BiH (RAK) nastavlja sa sprovođenjem mera za zaštitu konkurentnosti, kao i sa

realizacijom zadnje faze rebalansa maloprodajnih tarifa za fiksnu telefoniju. Problemi se javljaju kod efikasne regulacije trfli-ta, odnosno pristupa novih u esnika trfli-tu, jer tri postoje a operatera, koji podlijeflu regulatornim obavezama, i dalje na svojim geografskim teritorijama imaju de facto monopol u fiksnoj telefoniji, a konkurenca se javlja na fiksnom -irokopojasnom trfli-tu. Ukupna fiksna stopa -irokopojasnih priklu aka je skromno narasla na 11,9 %.

U julu 2015. godine, na snagu je stupio Sporazum iz septembra 2014. godine, koji su potpisali Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija o smanjenju cijena roaming usluga u mobilnoj telefoniji. Dalji koraci za uvo enje Jedinstvenog evropskog broja za hitne slu ajeve (112) jo- uvijek nisu preduzeti. Tako er, Zakon o elektronском poslovanju i Zakon o elektronском potpisu na drflavnom nivou se jo-uvijek ne sprovode, jer ne postoji nadzorno tijelo za akreditaciju. Bosna i Hercegovina je propustila me unarodni rok od 17. juna 2015. godine za prelazak na digitalni signal. Zavr-ena je prva faza digitalizacije, i to samo na teritoriji Federacije BiH, budu i da u Republici Srpskoj nije bilo dozvoljeno instaliranje opreme. itav proces digitalizacije je ugroflen zbog nepostojanja kompanije koja treba da koordinira tehnicike aspekte. Stopa naplate RTV takse kontinuirano opada, -to negativno uti e na finansijsku stabilnost i odrflivost cijelog sistema javnog emitovanja. Vlasti jo- nisu usaglasile novi model naplate RTV takse, iako je postoje i model istekao 26. aprila 2015. godine.

2.9 KOMUNALNA PRIVREDA

Trend te-kih uvjeta poslovanja Kantonalnih javnih komunalnih preduze a i komunalnih javnih preduze a (KJKP i JKP) nastavljen je i u 2015. godini zbog neekonomskih cijena, visokih cijena ulaznih osnovnih materijala (Sarajevogas, Toplane), velikih gubitaka proizvoda (gubitak vode u mrefli), oteflane naplate, velikih potraflivanja, op enito slabe likvidnosti i drugih problema koji se ponavljaju iz godine u godinu.

Zbog nedostatka finansijskih i statisti kih podataka o poslovanju komunalnih preduze a u Kantonu Sarajevo za 2015. godinu, uz injenicu da u me uvremenu nije do-jo do promjene uvijeta poslovanja u ovom dijelu privrede, u nastavku e se analizirati podaci iz 2014. godine koji su preuzeti od strane Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Prema ovim podacima, komunalna preduze a u Kantonu Sarajevo su u 2014. godini ostvarila ukupan prihod od 255,6 miliona KM -to je u odnosu na 2013. godinu manje za 7,9%. Ukupni rashodi na dan 31. decembar 2014. godine iznosili su 289,5 miliona KM -to je za 12,6% manje u odnosu na 2013. godinu. Dobit u poslovanju (dabit prije oporezivanja) u ukupnom iznosu od 220.722 konvertibilnih maraka u 2014. godini ostvarila su etiri kantonalna komunalna preduze a i to šRad, šPokop, šTrfnice i pijaceš i šKomunalac Hadfli i. Ostvarena dobit u poslovanju je u odnosu na 2013. godinu ve a za 37,2%. Sa druge strane, ukupan gubitak u 2014. godini u iznosu od 34,2 miliona KM ostvarila su slijede a preduze a: šVodovod i kanalizacija, šSarajevogas, šToplane, šPark, šVodostan Ilija-š i šTrnovo. Navedeni podaci prikazani su u narednoj tabeli:

Tabela 14. Osnovni pokazatelji poslovanja kod KJKP i JKP u Kantonu Sarajevo za 2014. godinu

Elementi	2013	2014	Rast/pad 2014/2013
Ukupni prihodi u KM	277.514.672	255.591.013	-7,9%
Ukupni rashodi u KM	331.307.040	289.562.353	-12,6%
Dabit u poslovanju u KM	160.823	220.722	37,2%
Gubitak u KM	54.015.894	34.192.061	-36,7%

Izvor: Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

Problemi u komunalnoj privredi Kantona Sarajevo zahtjevaju sistemski i strateški pristup u njihovom rješavanju. Sistematisacija radnih mјesta u Kantonalnim komunalnim preduzeima i upošljavanje novih radnika isključivo samo tamo gdje radni proces to zahtijeva trebaju unijeti više reda u ovom sektoru. Neselektivno i prekomjerno zapošljavanje opteretilo je i otefalo i samu funkciju pružanja komunalnih usluga. Brojni procesi u oblasti vodosnabdijevanja već su pokrenuti, kontrole potrošnje, uklanjanje bespravnih priključaka, ugradnja mjerila. Ipak i dalje ta oblast trafi najviše pažnje i ulaganja. Izmjena dotrajale distributivne vodovodne mreže i obezbjeđuje novih isto tako vode ostaju uslovi bez koje ne mogu biti procesa isporuke, te uredne i kvalitetne ove usluge.

U cilju anuliranja disbalansa plananja grijanja u Kantonu Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo donijela je Odluku po kojoj su od 01.10.2015. godine računi štoplanačani za 15% korisnicima usluga ovog distributera, a istovremeno, zbog novoformirane cijene plina od strane Federalne vlade, računi za grijanje izdati od strane "Sarajevogasa" umanjeni su za 12,6%. Vlada se odlučila na ovaj potez s obzirom da su gračani koji se griju na gas, putem svojim individualnih setova, plaćali znatno više cijenu ovog energenta koju je diktiralo globalno tržište.

Od 1. januara 2016. godine, Uprava kompanije BH-Gas d.o.o. Sarajevo snizila je cijenu gase prema distributivnim kompanijama sa 640,00 KM na 600,00 KM za 1000 m³ prirodnog gase dok je cijena gase za industrijske proizvode snislena za oko 14%. Ovim primjerom fleće se podstavlja i drugе kompanije u lancu od KJKP Sarajevogas i Toplane Sarajevo da krenu istim putem te da i krajnji korisnici, gračani Sarajeva osjetite benefite. KJKP Sarajevogas na dan 7. januara 2016. godine BH-Gasu za uredno isporučeni prirodni gas duguje 69.596.554,63 KM plus 15.795.511,15 KM obračuna unatih zakonskih zateznih kamata. Neizmiriranje obaveza Sarajevogasa prema BH-Gasu utiče na kažnjivanje u izmirivanju obaveza prema Gazpromu, zbog čega Gazprom za svaki dan kažnjava zaračunava penale. Obzirom da Sarajevogas kasni više mjeseci u izmirivanju duga prema BH Gasu, nabavka gase opterećena je i izuzetno velikim troškovima kursnih razlika, što se najviše osjetilo u prvom kvartalu 2015. godine, kada je došlo do visokog rasta kursa američkog dolara u odnosu na euro i KM. U pitanju su milionski iznosi koje na kraju snose BH-Gas i krajnji potrošači gase, prije svega u Sarajevskom kantonu. Tako da, treba se uzeti u obzir i injenica da postoji mogunost da dođe do enormnog povećanja troškova transporta gase za evropske zemlje, zbog rusko-ukrajinskog sukoba. Imajući u vidu sve navedeno, Uprava BH-Gasa je spremna ponuditi najniflu cijenu prirodnog gase, bez ikakve zarade samo sa pokrivanjem troškova poslovanja kako bi u ovom izuzetno težkom vremenu pomogli gračanima.

2.10 TRŽIŠTE RADA


U Kantonu Sarajevo, sredinom 2014. godine bilo je 302.815 radno sposobnog stanovništva, odnosno osoba starosti od 15 do 64 godina. Od toga je 194.700 ekonomski aktivno stanovništvo, što predstavlja radnu snagu koju imaju zaposlene osobe i nezaposlene osobe koje aktivno trafilje zaposlenje. U periodu 2008-2015 kontigent radne snage se u prosjeku smanjivao po stopi od -0,8%. U strukturi radne snage, nezaposlenost je rasla po prosjeku godišnjoj stopi od 2,2%, dok se broj zaposlenih smanjivao po prosjeku godišnjoj stopi od 2,2%. Učešće zaposlenih u radnoj snazi kretalo se od 69,6% u 2008. godini do 62,7% u 2015. godini. Istovremeno, učešće nezaposlenih u radnoj snazi kretalo se od 30,4% u 2008. godini do 37,3% u 2015. godini.

2.10.1 Zaposlenost

Podaci Službe za zapošljavanje KS za 2015. godinu pokazuju da se u Kantonu Sarajevo zaposlenost smanjuje, a nezaposlenost povećava. Tako je u decembru 2015. godine, na području Kantona Sarajevo, registrovano ukupno 122.155 zaposlenih lica što je u odnosu na isti mjesec 2014. godine manje za 2,7%. U Federaciji BiH zabilježeno je 450.833 zaposlenih lica što je za 0,5% više u

odnosu na decembar 2014. godine. Pregled kretanja zaposlenih i stope nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo može se vidjeti iz narednog grafikona.

Grafikon 10: Pregled stanja na tržištu rada u KS u periodu 2008-2015



Izvor: JU Služba za započinjanje Kantona Sarajevo

Ukupno je u privredi bilo zaposleno 61.509 osoba, -to je u odnosu na decembar 2014. godine manje za 3,5%. U okviru privrede Kantona Sarajevo, najveći broj zaposlenih registrovan je kod djelatnosti trgovine (34,1%), zatim u prerađivačkoj industriji (18,8%), prijevozu, skladištenju i vezama (16,3%), te u građevinarstvu (9,8%).

Procentualno, smanjenje zaposlenih u privredi Kantona Sarajevo kretalo se od 2,2% kod djelatnosti prerađivačke industrije do 6,2%, koliko je zabilježeno u poljoprivredi i žumarstvu. U rudarstvu je zadržan isti broj zaposlenih kao i u 2014. godini. Pad broja zaposlenih za 5,3%, u odnosu na decembar 2014. godine, zabilježen je u proizvodnji i snabdijevanju elektronom energijom, vodom i gasom i u oblasti građevinarstva. U trgovini se broj zaposlenih smanjio za 2,9% a u ugostiteljstvu za 3,7%. Kod saobraćaja je zabilježen pad zaposlenosti za 4,4%, dok se broj zaposlenih u finansijskom posredovanju smanjio za 3,6%.

Istovremeno, u vanprivrednim djelatnostima najveće smanjenje broja zaposlenih od 2,7% zabilježeno je u obrazovanju. U zdravstvu je pad broja zaposlenih iznosio 2,4%, a kod javnih komunalnih, društvenih i vlastitih djelatnosti smanjenje broja zaposlenih zabilježeno je u procentu od 2,3%. Javna uprava je smanjila broj zaposlenih za 1,3%, dok je u poslovanju nekretninama registrovan pad broja zaposlenih od 1,1%.

Ukupno je u vanprivredi u 2015. godini bilo zaposleno 60.646 osoba -to je manje za 1,8% u odnosu na godinu ranije. Od ukupnog broja zaposlenih, u Kantonu Sarajevo, privreda započinjava 50,4% a vanprivreda 49,6%.

U 2015. godini, Služba za započinjanje Kantona Sarajevo je izdvojila 9.291.624 KM za započinjanje 1.446 osoba, kroz program sufinansiranja pripravnika VSS, VTS, SSS i KV stručne spreme, program javnih radova, program sufinansiranja samozapočinjanja, program obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih osoba za poslodavca.

Pregled kretanja zaposlenosti i nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo za period 2008-2015 dat je u prilogu (grafikon VII).

2.10.2 Nezaposlenost

Ukupan broj nezaposlenih lica u decembru 2015. godine na podruju Kantona Sarajevo iznosio je 72.545, -to je za 1,6% vi-e u odnosu na decembar 2014. godine i predstavlja stopu nezaposlenosti od 37,2%, -to je za 0,9 procentnih poena vi-e u odnosu na godinu ranije.

Najve i broj nezaposlenih lica prema kadrovskoj strukturi zabiljeflen je kod radnika sa srednjom stru nom spremom (22.582 ili 31,1%), zatim kod nekvalifikovanih radnika (19.453 ili 26,8%), te kod kvalifikovanih radnika (19.297 ili 26,6%). Na navedene tri kadrovske strukture otpada 84,7% ukupne nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo. Rast nezaposlenosti u odnosu na decembar 2014. godine zabiljeflen je kod SSS (4,7%), te kod VSS (13,2%). Sa druge strane, najve i pad broja nezaposlenih prema kadrovskoj strukturi registrovan je kod VKV (-6,1%), slijedi PKV (-3,9%), zatim VTMS (-3,2%), NKV (-3,1%), KV (-1,5%) te NSS (-1,4%). Na biroima za zapo-ljavljavanje, prema vrsti zanimanja, me u kadrom sa visokom stru nom spremom najve i broj je dipl.ekonomista (1.351) i dipl.pravnika (1.069), sa vi-om stru nom spremom tako er ekonomisti (250) i pravnici (119), sa srednjom stru nom spremom maturanti gimnazije (3.495), ekonomski tehni ari (2.324), ma-inski tehni ari (1.928), te kod nestru nih lica prodava i (3.826), automehani ari (1.070), voza i motornih vozila (1.126) i frizeri-vlasuljari (1.085). Najtrafljenija zanimanja su diplomirani ekonomist, diplomirani pravnik, te profesor razredne nastave i fizi ke i zdravstvene kulture, a deficitarna zanimanja uklj uju dipl. ing ra unarske elektronike, dipl. agronom sto arstva, dr medicine/specijalisti: internista, dermatolog/venolog, radiolog, dipl. dramaturg i dipl. dizajner interijera. *Pregled nezaposlenih lica prema stručnoj spremi u Kantonu Sarajevo za period 2009-2014 dat je u prilogu (tabela VI).*

U Federaciji BiH, u decembru 2015. godine, nezaposlenost se smanjila za 0,6% u odnosu na isti mjesec 2014. godine. Ukupan broj nezaposlenih na podruju ovog entiteta na kraju godine iznosio je 389.865, -to predstavlja stopu nezaposlenosti od 46,4%.

2.10.3 Plaće

U Federaciji BiH, u 2015. godini, najve e neto pla e ispla ene su u Kantonu Sarajevo, zatim Hercegova ko-Neretvanskom Kantonu, te u Kantonu 10, dok je najmanji iznos neto pla a ispla en u Srednjobosanskom Kantonu. Prosje na neto pla a u decembru 2015. godine, na nivou Kantona Sarajevo, iznosila je 1.032 KM, -to je u odnosu na uporedni mjesec 2014. godine manje za 1,7%. Istovremeno, u FBiH prosje na neto pla a iznosila je 846 KM ili 0,1% manje u odnosu na decembar 2014. godine. Prosje na neto pla a u Kantonu ve a je od neto pla e u FBiH za 186 KM.

U okviru privrednih djelatnosti, najve a pla a zabiljeflena je kod finansijskih djelatnosti i osiguranja (1.628KM), dok je najnifla pla a ispla ena administrativnim uslufnim djelatnostima (453 KM). U oblasti prijevoza i skladi-tenja, prosje na neto pla a u 2015. godini u iznosu od 998 KM rezultat je visokih pla a u IK industriji, BH Telecom-u i dr. dok je pla a prevoznika u drumskom i fljezni kom saobra aju daleko nifla, malo vi-e od polovine ovog iznosa. Detaljan pregled prosje nih neto pla a u Kantonu Sarajevo prema djelatnostima prikazan je u slijede oj tabeli:

Tabela 15: Pregled prosje nih neto pla a u KS po djelatnostima

DJELATNOST	XII 2014 (u KM)	XII 2015 (u KM)	Indeks 2015/2014
Poljoprivreda, lov i -umarstvo	910	838	92,0
Va enje ruda i kamena	911	833	91,4
Prera iva ka industrija	733	732	99,8
Proizvodnja i snabdijevanje el.en.plinom, parom i klimatizacija	1.536	1.554	99,4
Snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda	886	889	100,3
Gra evinarstvo	660	672	101,8
Trgovina na veliko i na malo	769	752	97,7
Prijevoz i skladi-tenje	1.075	998	92,8
Hotelijerstvo i ugostiteljstvo	544	530	97,4
Informacije i komunikacije	1.270	1.291	101,6
Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	1.531	1.628	106,3
Poslovanje nekretninama	946	958	101,2
Stru ne, nau ne i tehnike djelatnosti	1.044	1.062	101,7
Administrativne i pomo ne uslufne djelatnosti	649	453	69,7
Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje	1.368	1.386	101,3
Obrazovanje	1.038	1.044	100,5
Djelatnosti zdravstvene socijalne za-tite	1.150	1.164	101,2
Umjetnost, zabava i rekreacija	932	965	103,5
Ostale uslufne djelatnosti	1.210	1.230	101,6
UKUPNO	1.050	1.032	98,2

Izvor: Zavod za informatiku i statistiku KS

Indeksi prosje nih neto pla a iz decembra 2014. godine pokazuju da je, u odnosu na uporedni mjesec 2014. godine, u okviru privrednih djelatnosti zabiljeflen pad neto pla a kod osam sektora: poljoprivreda, lov i -umarstvo (-8%), va enje ruda i kamena (-8,6), prera iva ka industrija (-0,2%), proizvodnja i snabdijevanje el.en.plinom, parom i klimatizacija (-0,6%), trgovina na veliko i malo (-2,3%), prijevoz i skladi-tenje (-7,2%), hotelijerstvo i ugostiteljstvo (-2,6%) i administrativne i pomo ne uslufne djelatnosti (-30,3%). Kod ostalih privrednih sektora je zabiljeflen rast pla a. U snabdijevanju vodom i uklanjanju otpadnih voda do-lo je do rasta pla e od 0,3%, dok je u gra evinarstvu rast pla e u decembru 2015. u odnosu na isti mjesec prethodne godine iznosio 1,8%. Do rasta pla a u decembru 2015. godine do-lo je i u informacijama i komunikacijama (1,6%), finansijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja (6,3%), poslovanju nekretninama (1,2%), stru nim, nau nim i tehnikim djelatnostima (1,7%), javnoj upravi, odbrani i obveznom socijalnom osiguranju (1,3%), obrazovanju (0,5%), djelatnostima zdravstvene i socijalne za-tite (1,2%), umjetnosti, zabavi i rekreaciji (3,5%), kao i u ostalim usluflnim djelatnostima (1,6%) u odnosu na decembar 2014. godine. *Pregled kretanja neto plaća u Kantonu Sarajevo i Federaciji BiH za period 2008-2015 dat je u prilogu (grafikon VIII).*

3.

REZIME

Ostvareni rezultati privrednih kretanja (statistički pokazatelji) ukazuju na blagi ekonomski oporavak privrede Kantona Sarajevo. Oporavak je vidljiv prije svega u pozitivnim trendovima BDP-a Federacije BiH (podaci za Kanton Sarajevo su nedostupni) koji je u svakom kvartalu 2015. godine bilježio rast u odnosu na 2014. godinu. Prema prvim procjenama, ukupan iznos BDP-a Federacije BiH u 2015. godini ostvaren je u iznosu od 18,3 milijarde KM ili 7.833 KM per capita – to predstavlja nominalno povećanje za 2,7% u odnosu na 2014. godinu.

Ostvareni prihodi od izvoza kompanija u Kantonu Sarajevo u 2015. godini su se povećali za 5,9%. Kao i prethodne 2014. godine, najveći prihoda od prodaje na stranom tržilištu u 2015. godini ostvareno je u području prerade i industrije (70%), području proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (21,2%), te području poljoprivrede i šumarstva (1,3%). Uz istovremeno smanjenje uvoza, Kanton Sarajevo je u 2015. godini smanjio deficit za 186 miliona KM (7,4%) u odnosu na godinu ranije i tako povećao stopu pokrivenosti uvoza izvozom sa 28,3 na 31,3%.

Nastavljen je trend rasta dolazaka turista u Kanton Sarajevo, pa je u 2015. godini zabilježen dvostruko veći broj turista u odnosu na 2008. godinu (prosječna stopa rasta posjeti turista u periodu 2008-2015 iznosila je 11,5%).

Na tržilištu rada, u Kantonu Sarajevo, nastavljeni su negativni trendovi iz proteklih godina. Pad zapošlenosti (2,7%) uz istovremeni rast nezapošlenosti (1,6%) uzrokovali su povećanje stope nezapošlenosti za 1 procenatni poen (37,3%), što je mnogo više od prosječne stope nezapošlenosti u zemaljama EU 28 (9,0% u decembru 2015. godine).

Iako Federacija BiH i BiH zadnjih nekoliko godina bilježile povećanje obima industrijske proizvodnje, u Kantonu Sarajevo još uvek su prisutni negativni trendovi, narođeno u rudarskoj i preradi nafta kojima industriji gdje se bilježi pad proizvodnje za 76,1% odnosno 3,6%. Industrijski oporavak je prioriteten obzirom da 11,8% (14.415 radnika) od ukupnog broja zapošljenih u Kantonu Sarajevo upravo radi u industriji, što je u drugom privrednom granom po broju zapošljenih, odmah iza trgovine (20.984), koja je takođe u 2015. godini podbacila ostvarivati manji obim prometa za 4,2%.

4.

PRIJEDLOZI

Na osnovu ocjena ukupnog dru-tveno-ekonomskog stanja Bosne i Hercegovine, problema u odvijanju biznisa i potreba za prufljanje snaflnije podr-ke kompanijama u procesu stabilizacije i pridruflivanja Evropskoj uniji, Privredna komora Kantona Sarajevo je pripremila pregled zna ajnijih mjera za otklanjanje klu nih barijera u odvijanju biznisa.

Prijedlozi i inicijative iz ovog dokumenta su i sastavni dio aktivnosti Komore u narednom periodu, koje e se ostvarivati kroz partnerske odnose Komore i izvr-nih i zakonodavnih organa u skladu sa Zakonom o privrednim komorama u Federaciji Bosne i Hercegovine i Pravilima za konsultacije u izradi pravnih propisa.

Vafno je napomenuti da realizacija predloflenih mjer zavisi od politi ke stabilnosti i spremnosti da se, bez obzira na politi ke opcije, kroz izvr-ne i zakonodavne organe jedinstveno djeluje, ali i pravne sigurnosti kao osnovne pretpostavke povoljnog poslovnog ambijenta (obezbje enje stabilnosti zakona i drugih propisa, obezbje enje sigurnosti u koris-tenju ste enih prava, dosljedno provo enje zaklju enih ugovora, obezbje enje naplate potraflivanja putem efikasnijeg djelovanja sudskih organa, i sl.)

▪ PRIJEDLOZI ZA ZAKONODAVNE I IZVRŠNE ORGANE

1. Prufliti punu podr-ku u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, prvenstveno kroz podr-ku Reformskoj agendi, kako bi BiH doflivjela ekonomski, socijalni i politi ki napredak. Prvenstveno, to zna i da bi implementacijom Reformske agende do 2018. godine trebalo do i do unaprje enja poslovne klime i konkurentnosti, smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru, promjena u radnom zakonodavstvu, reforme javne uprave, politike zapo-ljavanja, reforme socijalnih davanja, restrukturiranja javnih preduzeva, reforme zdravstva, i drugo. Uspje-na provedba zna ila bi i ubrzanje procesa europskih integracija BiH.
2. Nastaviti sa aktivnostima na izradi razvojne strategije Kantona Sarajevo za period 2014.-2020. godine, s mjerama stabiliziranja privrede sa prioritetima u razvoju prera iva ke industrije, poljoprivrede i prehrambene proizvodnje, gra evinarstva, turizma i IKT industrije.
3. Nastaviti aktivnosti na rastere enju privrede od raznih fiskalnih i parafiskalnih optere enja (administrativne i komunalne takse), uz pove anje finansijske stabilnosti i discipline u tro-enju budfletskih sredstava, zatim zaustaviti trend rasta nelikvidnosti privrednih subjekata, te poku-ati osloboediti dio zarobljenih sredstava u nerije-enim duflni kopovjerila kim odnosima, putem multilateralne kompenzacije.
4. Pove ati efikasnost administracije svih nivoa vlasti, izvr-iti njihovo smanjenje, te svesti nivo javne potro-nje u realne okvire, uspostavljanjem uprave koja e biti u stanju da efikasnije odgovori na potrebe i interes privatnih subjekata i gra ana, po uzoru na moderne uprave u Evropi i svijetu.
5. U cilju pove anja vladavine prava, pravne sigurnosti, efikasnosti i funkcionalnosti pravosu a, prufliti punu podr-ku nastavku reforme pravosu a (u e- e u raznim timovima, koji se formiraju za nastavak ovog procesa).

6. Osnivati klastere s preteftnim naglaskom na izvoz (auto industrija, namjenska industrija, drvna industrija, turizam, prehrambena industrija i tekstilna i obu arska industrija). Pove ati iznose grant sredstava za poticaj razvoja male privrede, prvenstveno izvozno orijentisanih preduze a sa sjedi-tem u Kantonu Sarajevo, te im omogu iti povrat PDV-a u roku od 15-30 dana. Izgraditi sistem tehni ke infrastrukture za analizu uskla enosti proizvoda sa standardima i kriterijima Evropske unije.
7. Odrflati zamah investicione aktivnosti u Kantonu Sarajevo, intenzivirati dalji razvoj industrijskih zona i poslovnih inkubatora, podsticati efikasniju uspostavu privatnog i javnog partnerstva, inicirati aktivnosti na pripremi projekata s ciljem kori-tenja sredstava evropskih fondova podr-ke, lokalnom i regionalnom ekonomskom razvoju.
8. Unaprijediti postoje e stimulativne mjere za doma e proizvo a e, uz obezbje enje kreditnih sredstava za preduze a, uz minimalnu kamatnu stopu i maksimalan grejs period, naro ito za kredite namijenjene proizvodnji, zapo-ljavanju i izvozu, uz pro-irenje kapaciteta za analizu uskla enosti proizvoda sa standardima i kriterijima EU. Prufliti podr-ku ja anju doma e privrede kroz provomovisanje doma ih proizvoda i razvijanje svijesti kod proizvo a a i davaoca usluga o zna aju brendiranja i ulaganja u marketing. Striktno primjeniti zakonske odredbe o procentualnoj visini izdvajanja sredstava budfleta za nov ane poticaje razvoju privrede, obezbje uju i punu transparentnost njihovog tro-enja, osigurati realizaciju investicionog ciklusa te podsticati rast i razvoj izvozno orijentisanih preduze a.
9. Nastaviti proces pojednostavljenja procedura regitracije privrednih dru-tava, dobijanja raznih dozvola i ukupnog rastere enja poslovanja privrednih subjekata (projekat LIFE).
10. Kadrovski sposobiti organe inspekcijskog nadzora i poja ati nadzor na trfli-tu.
11. Sistemski rije-iti uskla ivanje nastavnih planova obrazovanja sa potrebama privrede tako da nadleflna ministarstva, u saradnji sa privrednim komorama i akademskom zajednicom treba da vode ukupan proces uskla ivanja obrazovnih planova i programa obrazovanja kadra sa potrebama trfli-ta radne snage, odnosno iskazanim potrebama poslodavaca. To bi trebala biti stalna i koordinirana aktivnost nadleflnih ministarstava. Pored toga, Komora e, obzirom na aktivnu ulogu koju ima u kreiranju neformalnog obrazovanja prema potrebama privrede, nastaviti sa ovim aktivnostima u cilju sposobljavanja kadra za ravnopravnu utakmicu prema potrebama trfli-ta rada.
12. Istrajavati u aktivnostima da se privrednim komorama i komorskom organizovanju osigura da, u skladu sa svojom ulogom, prufe punu podr-ku poslovnom sektoru u izraflavanju njihovih interesa i pobolj-anju uvjeta privre ivanja.

5.

TENDENCIJE PRIVREDNIH KRETANJA NA POČETKU 2016. GODINE

Prema zadnjim objavljenim podacima Zavoda za statistiku i informatiku Kantona Sarajevo, Federalnog zavoda za statistiku, službe za započetavanje KS i FBiH te podataka Vanjskotrgovinske komore BiH stanje u privredi je slijedeće:

- **Industrija**

Industrijska proizvodnja u periodu I-III 2016. godine, u odnosu na isti period 2015. godine, bilježi rast u Kantonu Sarajevo za 1,1%, a u FBiH za 2,2%. Ukoliko analiziramo kretanje industrijske proizvodnje u Kantonu Sarajevo po područjima, onda se može istaći da je u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom ostvaren rast od 1,2%, u preradi na koj industriji zabilježen je rast od 1,6%, dok je u sektoru vanjske rude i kamena registrovan rast od 70,3% u odnosu na I-III 2015. godine.

Od 21 grane prerade na industrije u Kantonu Sarajevo, u periodu I-III 2016. godine, njih 11 je povećalo obim proizvodnje u odnosu na I-III 2014. godine, dok je preostalih 10 zabilježilo pad.

- **Šumarstvo**

U periodu I-III 2016. godine, na području Kantona Sarajevo proizvedeno je 30 hiljada metara kubnih drvenih sortimenata, dok je prodajna količina iznosila 29 metara kubnih. U odnosu na isti period 2015. godine, proizvodnja drvenih sortimenata u KS je povećana za 11,1%, a prodaja za 11,5%. Istovremeno u FBiH proizvedeno je 373 hiljada m³ drvenih sortimenata a prodano 343 hiljada m³. Proizvodnja se povećala za 32,3% a prodaja za 43,5%.

- **Unutrašnja trgovina**

Ukupan promet (bez PDV) ostvaren u trgovini na malo, u periodu I-III 2016. godine na području sarajevskog kantona, iznosio je 563,8 miliona KM, što je za 1% manje od ostvarenog prometa u istom periodu 2015. godine. Na nivou Federacije BiH dobrodošlo je do povećanja prometa od trgovine na malo (bez PDV) u periodu I-II 2016. godine za 2,2% u odnosu na isti period godinu ranije.

- **Turizam**

Broj turista, koji su posjetili Kanton Sarajevo u periodu I-III 2016. godine iznosio je 57.692, što je za 7,8% više u odnosu na isti period 2015. godine. Registrovani broj noćenja iznosio je 110.758, i već je za 11%. Na nivou FBiH, u periodu I-II 2016. godine, registrovano je 60.020 dolazaka, kako domaćih tako i stranih turista, koji su ostvarili ukupno 114.288 noćenja, što predstavlja povećanje dolazaka za 5,8% i povećanje ostvarenih noćenja za 4,6% u odnosu na period I-II 2015. godine.

- **Zaposlenost**

Broj zaposlenih lica u martu 2016. godine u Kantonu Sarajevo iznosio je 122.147, što je za 1,4% manje nego u martu 2015. godine. U FBiH je u martu 2016. godine zabilježeno 452.958 zaposlenih, odnosno 1,5% više u odnosu na mart 2015. godine.

- **Nezaposlenost**

Broj registrovanih nezaposlenih lica u martu 2016. godine, na nivou Kantona Sarajevo, iznosio je 70.826 i predstavlja 18,5% od ukupnog broja nezaposlenih u Federaciji BiH (382.879). Uporedno sa podacima iz marta 2015. godine, proizilazi da je u Kantonu Sarajevo ostvaren pad nezaposlenosti

od 1,1%, a u FBiH pad nezaposlenosti od 2,2%. Stopa nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo u martu 2016. godine iznosila je 36,7%.

- **Plaće**

Prosje na neto pla a u martu 2016. godine u Kantonu Sarajevo iznosila je 1.024 KM, -to je u pore enju sa pla om iz marta pro-le godine manje za 1,2%. Na nivou Federacije BiH, prosje na neto pla a iznosila je 845 KM, -to je vi-e za 1,3% u odnosu na mart 2015. godine.

- **Cijene**

Potro-a ke cijene u FBiH u martu 2016. godine bile su nifle za 1,8%, dok su cijene proizvo a a industrijskih proizvoda bile nifle za 6%, u pore enju sa cijenama iz marta 2015. godine.

- **Vanjskotrgovinska razmjena**

Robna razmjena Kantona Sarajevo u prva tri mjeseca 2016. godine iznosila je ukupno 970 miliona KM, -to predstavlja pad za 6,4% u odnosu na isti period 2015. godine. U posmatranom periodu (I-III 2016. godine), do-lo je i do smanjenja ukupnog obima vanjsko-trgovinske razmjene na nivou FBiH za 2,3%, dok je na nivou BiH ostvaren blagi rast nivoa robne razmjene od 0,2%. Izvoz privrede Kantona Sarajevo u prvom kvartalu 2016. godine dostigao je iznos od 218 miliona KM, -to predstavlja umanjenje od 17,4% u odnosu na isti kvartal u 2015. godini. Uvoz privrede Kantona Sarajevo je ostvaren u iznosu od 751 miliona KM i predstavlja smanjenje od 2,6% u odnosu na I-III 2015. godine. Osvareni deficit u Kantonu Sarajevo u prvom kvartalu 2016. godine iznosio je 532 miliona KM, -to predstavlja pove anje za 5,1% u odnosu na prvi kvartal prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom na nivou Kantona je 29,1% i smanjena je za 5,2 procentna poena u odnosu na ostvareni stepen pokrivenosti u prva tri mjeseca 2015. godine.

U prvom kvartalu 2016. godine, ostvarena su pozitivna kretanja u privrednim granama industrije, -umarstva, i turizma u Kantonu Sarajevo. Nakon dufleg perioda sva podru ja industrijske proizvodnje ostvarila su rast. Ukupnom rastu industrijske proizvodnje najvi-e je doprinjeo rast proizvodnje u rudarstvu (70,3%), ali i rast proizvodnje kod ve ine grana prera iva ke industrije. Rast proizvodnje i prodaje -umskih sortimenata rezultat je pozitivnih trendova zabilješljenih kod prodaje namje-taja, kako na stranom tako i na doma em trfli-tu. Na stranom trfli-tu prodato je 12,6% vi-e namje-taja u odnosu na prvi kvartal 2015. godine, a na doma em trfli-tu rast je iznosio 7,9%. Konstantan rast posjeta i ostvarenih no enja stranih i doma ih turista u Kantonu Sarajevo nastavljen je i u prvom kvartalu teku e 2016. godine. Istovremeno, ostvaren je pad prometa u trgovinama na malo uz smanjenje obima robne razmjene Kantona Sarajevo sa svjetom. Veliko smanjenje izvoza uz blagi pad uvoza rezultirao je ve im deficitom u odnosu na prvi kvartal 2015. godine. Na trfli-tu rada u prva tri mjeseca 2016. godine zabilješljen je pad zaposlenosti, odnosno pove anje stope nezaposlenosti za 0,1 procentni poen.

Podatak Centralne banke BiH da je u BiH broj firmi koje imaju barem jedan blokiran transakcijski ra un na po etku maja 2016. godine iznosio 44.132, -to je vi-e za 1.697 firmi u odnosu na isti mjesec godinu ranije, dok je ukupan broj blokiranih transakcijskih ra una pove an za 2.470, govori da se preduze a susre u sa velikim pote-ko ama u odrflavanju stabilnog poslovanja. Najve a optere enja u realnom sektoru sa kojima se privrednici i dalje susre u su nizak stepen likvidnosti i pove an koeficijent zaduflenosti. Uz sve to, visoka porezna i administrativna optere enja privrede, te visoke kamatne stope i ograni en pristup kreditnim sredstvima imaju za posljedicu slab dotok investicija, smanjenje izvoza, slabljenje konkurentnosti doma ih firmi, nemogu nost kreiranja novih radnih mjesta, produbljenje sive ekonomije itd. *Pregled osnovnih indikatora poslovanja u 2016. godini u KS i FBiH dat je u prilogu (tabela VIII).*

PRILOZI

TABELE

Tabela I: Osnovni indikatori poslovanja u Kantonu Sarajevo i Federaciji BiH u periodu I-XII 2015:

ELEMENTI	KANTON SARAJEVO				FEDERACIJA BIH				KS/FBiH
	Period	Vrijednost	Jedinica mjere	stope rasta/pada (%)	Period	Vrijednost	Jedinica mjere	stope rasta/pada (%)	
Industrijska proizvodnja	I-XII 2015/ I-XII 2014	-		-1,8	I-XII 2015/ I-XII 2014	-		2,2	-
Preračuna ka industrija	I-XII 2015/ I-XII 2014	-		-3,6	I-XII 2015/ I-XII 2014	-		4,3	-
Tuđmarstvo									
proizvodnja	I-XII 2015	143	hilj m ³	5,1	I-XII 2015	1.977	hilj m ³	-1,0	7,2%
prodaja	I-XII 2015	144	hilj m ³	2,8	I-XII 2015	1.846	hilj m ³	-1,8	7,8%
Trgovina na malo -bez PDV	I-XII 2015	2.596.636	hilj.KM	-4,2	I-XII 2015		hilj.KM	4,5	
Građevinarstvo & vrijedn. izvr-enih građev. radova u FBiH					I-XII 2015	796.581	hilj.KM	5,0	
Saobraćaj *									
cestovni prevoz robe	I-XII 2015	32	hilj.t.	-45,8	I-XII 2015	4.688	hilj.t.	0,1	0,7%
gradsko-prigradski prevoz putnika	I-XII 2015	95.876	hilj.	-2,6	I-XII 2015	114.429	mil.	-2,2	83,8%
Promet u ugostiteljstvu*			hilj.KM		I-XII 2015	202.956	mil.KM	10,7	0,0%
Turizam									
dolasci turista	I-XII 2015	364.171		21,5	I-XII 2015	722.863		25,6	50,4%
noćenja turista	I-XII 2015	692.957		20,3	I-XII 2015	1.438.080		31,3	48,2%
Vanjska trgovina									
obim	I-XII 2015	4.390.933	hilj.KM	-1,6	I-XII 2015	16.422.713	hilj.KM	3,7	26,7%
izvoz	I-XII 2015	1.041.779	hilj.KM	5,9	I-XII 2015	6.241.807	hilj.KM	5,5	16,7%
uvoz	I-XII 2015	3.349.154	hilj.KM	-3,7	I-XII 2015	10.180.906	hilj.KM	2,7	32,9%
deficit	I-XII 2015	-2.307.375	hilj.KM	-7,4	I-XII 2015	-3.939.099	hilj.KM	-1,5	58,6%
pokrivenost	I-XII 2015	31,1%			I-XII 2015	61,3%			
Zaposlenost	XII 2015	122.155		-2,7	XII 2015	450.833		0,5	27,1%
Nezaposlenost	XII 2015	72.545		1,6	XII 2015	389.865		-0,6	18,6%
Stopa nezaposlenosti	XII 2015	37,3%		2,5	XII 2015	46,4%			
Neto plata	XII 2015	1.032,00	KM	-1,7	XII 2015	846,00	KM	-0,1	122,0%
Cijene proizvoda a industrijskih proizvoda				ø 2015/ø 2014				1,0	-
Potrošačke cijene				ø 2015/ø 2014				-0,7	-

Tabela II: Stope rasta/pada industrijske proizvodnje po granama u Kantonu Sarajevo za period 2013-2015:

		2013/2012	2014/2013	2015/2014
		(%)	(%)	(%)
INDUSTRIJA UKUPNO		-0,7	-0,8	-1,8
GLAVNE INDUSTRIJSKE GRUPACIJE				
Energija		-13,3	-9,2	-1,8
Intermedijarni proizvodi, osim energije		0,2	24,9	6,8
Kapitalni proizvodi		37,1	-0,7	-4,5
Trajni proizvodi za -iroku potro-ju		-15	-15,5	-26,6
Netrajni proizvodi za -iroku potro-ju		-4,8	-0,9	-2,9
PREMA PODRUČJIMA I ODJELJCIMA KD-a				
Vaenje ruda i kamena		-	-61	-76,1
Vaenje ostalih ruda i kamena		-	-61	-76,1
	XII 2013/ø 2012	2014/2013	2015/2014	
Preradivačka industrija	7,8	1,7	-3,6	
Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pi a				
<i>Proizvodnja prehrambenih proizvoda</i>	<i>-4</i>	<i>7</i>	<i>6</i>	
<i>Proizvodnja pića</i>	<i>-18,8</i>	<i>-9,2</i>	<i>-1,1</i>	
Proizvodnja duhanskih proizvoda	33,8	-11,3	-20,2	
Proizvodnja tekstila	-			
Proizvodnja odjevnih predmeta; dorada i bojenje krvna	-	13,8	3,3	
Tavljenje i obrada kofle	56,9	-4,5	-2	
Prerada drveta i proizvoda od drveta osim namje-taja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih proizvoda	-11,5	39,4	-10,5	
Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira	-			
Izдавa ka djelatnost, -tampanje i umnošavanje snimljenih zapis a	-12,1	-9,8	17,4	
Proizvodnja koksa, derivata nafte i nuklearnog goriva	-9,4	-21,9	-38,8	
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda	25,4	0,5	-1,5	
<i>Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih preparata</i>	<i>14,6</i>	<i>7,1</i>	<i>-5,7</i>	
Proizvodnja proizvoda od gume i plasti nih mas a	1,2	30,4	-3,2	
Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala	-30,2	31,5	0,1	
Proizvodnja baznih metala	-95,3	-82,4	163,2	
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim ma-in a i opreme	3,2	6,7	17,3	
Proizvodnja ma-in a i ure aja, d.n.	86,1	-17,4	-25,5	
Proizvodnja kancelarijskih ma-in a i raunara				
<i>Proizvodnja raunara te električkih i optičkih proizvoda</i>	<i>19,8</i>	<i>-29,1</i>	<i>-30,8</i>	
Proizvodnja elektri nih ma-in a i aparata, d.n.	92,5	37,3	-15,3	
Proizvodnja medicinskih, preciznih, opti kih instrumenata, satova	-			
Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica	31,8	6,5	-21	
Proizvodnja namje-taja, ostala preraiva ka industrija, d.n.				
<i>Proizvodnja namještaja</i>	<i>-12,9</i>	<i>-15,6</i>	<i>-26,6</i>	
Ostala preradivačka industrija	17,1	-22,8	10,6	
Reciklafa				
Popravak i instaliranje ma-in a i opreme	63,9	34,8	77,1	
Proizvodnja i snabdijevanje el.en.,gasom i vodom				
Proizvodnja i snabdijevanje el.en.,gasom i vodom				
Proizvodnja i snabdijevanje el.en. i plinom	108	-9,2	6,8	

Tabela III: Izvoz najznačajnijih kantona/županija (2015. godina):

R.b.	Izvoz	Iznos (000 KM)
1.	Zeni ko-dobojski Kanton	1.647.043
2.	Tuzlanski Kanton	1.204.581
3.	KANTON SARAJEVO	1.041.779
4.	Srednje-bosanski Kanton	661.457
5.	Hercegova ko neretvanska fiupanija/Kanton	600.147

Tabela IV: Uvoz najznačajnijih kantona/županija (2015. godina):

R.b.	Uvoz	Iznos (000 KM)
1.	KANTON SARAJEVO	3.349.154
2.	Zeni ko-dobojski Kanton	1.609.117
3.	Tuzlanski Kanton	1.429.171
4.	Zapadno-hercegova ka fiupanija/Kanton	1.171.453
5.	Hercegova ko-neretvanska fiupanija/Kanton	1.005.797

Tabela V: Vanjskotrgovinska razmjena po glavi stanovnika (2015. godina):

R.b.	Područje	u KM	
		Izvoz po stanovniku	Uvoz po stanovniku
1.	BiH (procjena 3.836.377 stanovnika)	2.402,26	4.014,71
2.	F BiH (procjena 2.337.200 stanovnika)	2.670,63	4.356,02
3.	Kanton Sarajevo (procjena 442.669 stanovnika)	2.353,40	7.565,82

Tabela VI: Nezaposlena lica prema stručnoj spremi u KS za period 2008-2015:


Stru na sprema	2008	Indeks 2008/2007	2015	Indeks 2015/2014	Prosje na stopa rasta 2008-2015
VSS	3.490	112,5	9.306	113,2	15,0%
VTS	895	89,7	825	96,8	-1,1%
SSS	16.977	97,0	22.582	104,7	4,2%
NSS	478	91,2	349	98,6	-4,4%
VKV	466	87,3	367	93,9	-3,4%
KV	17.245	93,9	19.297	98,5	1,6%
PKV	491	93,3	366	96,1	-4,1%
NKV	22.433	94,3	19.453	96,9	-2,0%
UKUPNO	62.475	95,6	72.545	101,6	2,2%

Tabela VIII: Osnovni indikatori poslovanja u 2016. godini u KS i FBiH:


ELEMENTI	KANTON SARAJEVO				FEDERACIJA BIH				KS/FBiH
	Period	Vrijednost	Jedinica mjere	stope rasta/pada (%)	Period	Vrijednost	Jedinica mjere	stope rasta/pada (%)	
Industrijska proizvodnja	I-III 2016/I-III 2015	-		1,1	I-III 2016/I-III 2015	-		2,2	-
Prerađivačka industrija	I-III 2016/I-III 2015	-		1,6	I-III 2016/I-III 2015	-		4,4	-
Tuđinarstvo									
proizvodnja	I-III 2016	30	hilj m ³	11,1	I-III 2016	373	hilj m ³	32,3	8,0%
prodaja	I-III 2016	29	hilj m ³	11,5	I-III 2016	343	hilj m ³	43,5	8,5%
Trgovina na malo -bez PDV	I-III 2016	563.857	hilj.KM	-1,0	I-III 2016		hilj.KM	2,6	
Građevinarstvo & vrijednost vrednih građevnih radova u FBiH					I-III 2016	139.380	hilj.KM	5,2	
Saobraćaj*									
cestovni prevoz robe	I-III 2016		hilj.t.		I-III 2016		hilj.t.		
gradsko-prigradski prevoz putnik	I-III 2016		hilj.		I-III 2016		mil.		
Promet u ugostiteljstvu*			hilj.KM		I-III 2016		mil.KM		
Turizam									
dolasci turista	I-III 2016	57.692		7,8	I-III 2016	105.377		8,3	54,7%
noćenja turista	I-III 2016	110.758		11,0	I-III 2016	197.667		7,5	56,0%
Vanjska trgovina									
obim	I-III 2016	970.179	hilj.KM	-6,4	I-III 2016	3.737.225	hilj.KM	-2,2	26,0%
izvoz	I-III 2016	218.797	hilj.KM	-17,4	I-III 2016	1.439.168	hilj.KM	-5,7	15,2%
uvoz	I-III 2016	751.382	hilj.KM	-2,6	I-III 2016	2.298.057	hilj.KM	0,1	32,7%
deficit	I-III 2016	-532.585	hilj.KM	5,1	I-III 2016	-858.889	hilj.KM	11,6	62,0%
pokrivenost	I-III 2016	29,1%			I-III 2016	62,6%			
Zaposlenost	III 2016	122.147		-1,4	III 2016	452.958		1,5	27,0%
Nezaposlenost	III 2016	70.826		-1,1	III 2016	382.879		-2,2	18,5%
Stopa nezaposlenosti	III 2016	37,3%		1,9	III 2016	46,4%		-0,7	
Neto plaće	III 2016	1.024,00	KM	-1,2	III 2016	845,00	KM	1,3	121,2%
Cijene proizvoda i industrijskih proizvoda					III 2016/III 2015	-		-6,0	-
Potrošačke cijene					III 2016/III 2015	-		-1,8	-

GRAFIKONI


Grafikon I: Finansijski rezultati bankarskog sektora u FBiH za period 2002-2015:




Grafikon II: Premije osiguravajućih društava u FBiH za period 2001-2015:




Grafikon III: Proizvodnja i prodaja šumskih sortimenata u KS za period 2000-2015:




Grafikon IV: Indeksi vrijednosti izvršenih građevinskih radova u FBiH za period 2010-2015:




Grafikon V: Uvoz/Izvoz KS za period 2008-2015:



Grafikon VI: Dolasci i noćenja turista u Kantonu Sarajevo u periodu 2008-2015:



Grafikon VII: Dinamika zaposlenosti i nezaposlenosti u KS za period 2008-2015:



Grafikon VIII: Prosječne neto plaće u KS i FBiH za period 2008-2015:

